




Tshivenda

Tsumbandila Ya Vhugudisi Na Vhugudi Ha
Zwibveledzwa Zwa Vhusiki Na Zwa Vhudavidzani



× × × LUAMBO LWA HAYANI (LH)

- × × Luambo Lwa U Engedza Lwa U Thoma (LeT)
- × Luambo Lwa U Engedza Lwa Vhuvhili (LeV)



Vhabveledzi:

Iyi gaidi yo bveledzwa nga vhatu vha tevhelaho:

- Mamatseane Małodzi
- Maphiri Ndivhuwo Robert
- Musinyali Avhavhudzani Stanley
- Nedzharača Rudzani Julia
- Nemukula Livhuwani Elliot
- Pholi Tshifhumulo Nelson
- Sithi Pandelani Elias.



v.	NYANGAREDZO YA BAMMBIRI LA VHURARU	
vi.	Ndaela na mafhungothangeli	
1.	Marangaphanda	10
	U Nwala na u nekedza	11
2.	Tshaka dza maanea	12
2.1	Maanea a u anetshela	13
2.2.	Maanea a mbuletshedzo	15
2.3	Maanea a u taṭa	17
2.4	Maanea a disikhesivi / u haseledza ho linganyiswaho	20
2.5	Maanea a khumbudzo kana a u vhuisa muhumbulo	21
3.	Tsenguluso ya zwifanyiso (maanea)	26
	Tshivhumbeo tsha maanea	
	Maitele a u nwala	
4.	Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani	30
4.1	Vhurifhi vhu si ha fomał / vhurifhi ha fomał	30
4.2	Adzhenda na Maambiwa a Mułangano	36
4.3	Liñwalovhuñe na vhurifhi ha u fhelekedza	40
4.4	Nganeavhutshilo ya mufu	42
4.5	Muvhigo wa fomał	45
4.6	Athikili ya gurannda/magazini	46
4.7	Inthaviyu	48
4.8	Tshipitshi	49
4.9	Mufhindulano	51
4.10	Tsenguluso / Riviyu	52

4.11 Emeili	54
5. Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani (LeT & LeV)	56
5.1 Khungedzelo	56
5.2 Fulaya	57
5.3 Phosita	58
5.4 Masia na ndaela (LeT)	59
5.5 Dayari	60
5.6 Gara Ya Thambo	62
5.7 Burontshasi/Burokhara	64
5.8 Mulaedza mupfufhi nga lu ^{tingo} thendeleki	65
6. Ruburiki dza u ^č tola	67

1.1 Ri a ni lumelisa mugudi wa Gireidi ya Vhufumimbili.

Gaidi iyi ya “Creative Writing” i ni thusa u dilugisela mulingo wa mafheloni a nwaha wa Tshivenda Luambo lwa Hayani Bammbiri la Vhuraru.

Bammbiri ya vhuraru i katela maanea/ zwibvedzwa zwa vhudavhidzani, zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani na zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani.

Ni humbelwa uri gaidi iyi ni tou i shumisa sa sumbandila. Ni lavhelelwa uri ni vhale bugu yo ranelwaho bammbiri ^{la} vhuraru nga vhu^čalo.

1.2 Gaidi iyi i nga shumiswa hani?

Gaidi iyi ya bammbiri ^{la} vhuraru I na khethekanyo mbili kha luambo lwa hayani, A na B.⁴ Kha nyambo dza u engedzedza hu na khethekanyo tharu, A, B na C. kha khethekanyo inwe

na iñwe; ho ḥekedzwa mbuno dza ndeme dza tshaka dza zwibveledzwa, maga nga u tevhekana musi hu tshi nangwa ḥoho, u pulana na u ḥekedza tshibveledzwa.

1.3. TSIVHUDZO YA KUVHALELE NA KUÑWALELE KWA MULINGO

1.3.1 Kuvhalele kwa mulingo



- Dzudzanyani mushumo wa u vhala u ya nga khethekanyo ya u thoma. Na fhedza ni fanela u kokodza muya nyana ni kone u fhirela kha iñwe khethekanyo.
- Ivhani na zwoñhe zwine na o zwi shumisa ni tshi vhala phand̄a ha musi ni tshi thoma u vhala sa penisela, bolopheni, bammbiri, ngilasi ya mađi na peni i talelaho zwa ndeme zwine na khou vhala.
- Ivhani na fulufhelo, izwi zwi thusa uri vhuluvhi hanu vhu tou fombe kha zwine na khou vhala.
- Vhuluvhi hanu vhu shuma zwavhudi nga u shumisa mivhala na zwifanyiso. Edzisani u zwi shumisa nga hune na kona.
- U dovholola ndi zwa ndeme kha u elelwa mafhungo ane na fanela u a vhala. Vhalani mushumo wañu u swikela ni tshi kona u u elelwa zwi sa koni.



*Shumisani gaidi iyi
ya maanea na
zwibveledzwa zwa
vhudavhidzani sa
bugu ya u shumela,
niwalani notsi, olani
zwifanyiso ni talele*

- Funzani muñwe ane a ño thetshelesa zwine na khou vhala. Zwi a thusa u vhalela notsi dzañu n̄tha.
- U eñela lu linganelaho vhusiku vhuñwe na vhuñwe, u la zwiliwa zwa mutakalo, na u nwa mañi manzhi ndi zwa vhuñhogwa zwine na fanela u ita u thusedza vhuluvhi hañu.
- U vhalela mulingo zwi fana na u ita nñowendowe, zwo ralo ni fanela u ilugisela.

1.3.2 Duvha la mulingo

- Ivhani na bolopheni dzi ñwalaho, penisela yo vhađiwaho, raba na tshivhađapenisela. Ni ðe na **bugundaula na vhurifhi ha u tendelwa u ñwala**. Swikani u ñwala hu tshe ho sala awara.
 - Iyani bungani ni sa athu u thoma u ñwala. Ni songo fhedza tshifhinga tshañu tsha u ñwala nga u ya bungani musi ni kati na u ñwala.
 - Ni fanela u ðivha musi mulingo u tshi tou thoma uri ndi dzifhio mbudziso **tharu** dzine na ðo dzi fhindula kha vhurendi, **nthihi** ine na ðo i fhindula kha nganea na uri ndi ifhio **nthihi** ine na ðo i fhindula kha ðirama. Vhalani ndaela nga vhuronwane.
 - Sedzulusani mbudziso ñwe na ñwe uri ni kone u pfectesa zwine ya khou vhudzisa. Ni songo dzhaela u fhindula mbudziso ni songo ranga na pfectesa. **Arali na sa fhindula mbudziso nga ñdila yo teaho, a ni nga koni u avhelwa maraga dzayo.** Lavhelesani maipfi ane a vha khoñø kha mbudziso uri ni kone u i fhindula nga ñdila yo teaho. Ni ðo wana mutevhe wa maipfi ane a shumiseswa kha u vhudzisa mbudziso kha bammbiri ñeneli kha gaidi iyi.
 - Langani tshifhinga tshañu zwavhuði. Thomani nga mbudziso ine na vhona i tshi leluwa. Musi ni tshi fhindula mbudziso, sedzani maraga dze dza avhelwa khayo uri ni kone u fhindula nga mafhungo a linganaho maraga idzo. Pimani u wana gumofulu ya maraga nga u ñea mbuno dzine dza pfadza.
 - Dzikani naho mbudziso i tshi pfala i tshi kondà musi ni tshi i lavhelesa lwa u thoma. Nga murahu ha u i lavhelesa zwavhuði, ni ðo i vhona i tshi ïumana na zwiñwe zwe na zwi vhala. Arali na pfa mbudziso i tshi khou kondà vhukuma, fhirelani kha i tevhelaho ni kone u i humela arali hu tshi kha ði vha na tshifhinga. Edzisani u fhindula mbudziso dzoþe dzine na khou tea u dzi fhindula.
 - Ñwalani zwi no vhonala uri vhatthathuvhi vha lelutshelwe nga u vhala mushumo wañu. U ñwala nga u vetaveta na u hwayekanya zwi a mbumburisa₇ maraga.

1.3.3. NYANGAREDZO YA BAMMBIRI LA VHURARU LA TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI.

Bammbiri ili li na maraga dza 100. Maraga dza 50 ndi dza zwibveledzwa zwa vhusiki (maanea), maraga

dza 50 ndi dza zwibveledzwa zwilapfu zwivhili zwa vhudavhidzani. Hezwi zwi hone kha Luambo lwa Hayani. Kha nyambo dza u engedzedza hu na khethekanyo tharu. Khethekanyo ya A ndi maanea o faredzaho maraga dza 50, khethekanyo ya B ndi zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani two faredzaho maraga dza 30, ngeno kha khethekanyo ya C ndi zwibvedzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani two faredzaho maraga dza 20.

NDAELA NA MAFHUNGOTHANGELI DZA LUAMBO LWA HAYANI

1. Heli bammbiri li na KHETHEKANYO MBILI:

KHETHEKANYO YA A: Zwibveledzwa zwa vhusiki (Maanea)	[50]
KHETHEKANYO YA B: Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (25x2)	[50]

2. Ni lavhelelwa u fhindula mbudziso **NTHIHI** kha **KHETHEKANYO YA A** na **MBILI** kha **KHETHEKANYO YA B**.
3. Thomani khethekanyo **IŃWE NA IŃWE** kha siařari **LISWA**, hune ya fhela hone ni talele.
4. Ni fanela u pulana (tsumbo: mapa wa muhumbulo/tshati ya nyelelo/maipfi a re khii, na zwińwe), u vhalulula na u sedzulusa mushumo wańu zwi dzhielwe nńha. Thomani nga u ñwala pulane yańu ni kone u ñwala nga ha tshibvedzwa.
5. Ni eletshedzwa u thutha pulane yořhe nga u tala mutalo u buđekanyaho khayo.
6. Khethekanyani zwifhinga zwańu nga ndila i tevhelaho:

KHETHEKANYO YA A: Minetse ya 90

KHETHEKANYO YA B: Minetse ya 90

7. Nomborani phindulo dzańu zwi anane na kunomborelw kwa mbudziso.
8. Ni ñwale ḥohohya phindulo yańu.

DZHIELANI NZHELE HEZWÍ: Musi ni tshi vhala tshivhalo tsha maipfi ni songo vhala na ḥohohya mbudziso ye na nanga.

9. Nwalani nga luambo lune na khou lingwa ngalwo.
10. Ni tea u dzhiela nzhele mupeleto, khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa madanzi, zwiga zwa u vhala, tswayo khathihi na kuvhumbelwe kwa mafhungo.

NA

NDAELA NA MAFHUNGOTHANGELI DZA NYAMBO DZA U ENGEDZEDZA

1. He li bammbiri li na KHETHEKANYO THARU:
KHETHEKANYO YA A: Zwibveledzwa zwa vhusiki (Maanea) (50)
KHETHEKANYO YA B: Zwibveledzwa Zwilapfu zwa Vhudavhidzani (30)
KHETHEKANYO YA C: Zwibveledzwa Zwipfufhi zwa Vhudavhidzani (20)
2. Fhindulani mbudziso NTHIHI u bva kha khethekanyo I NWE na I NWE.
3. Nwalani nga luambo lune na khou lingwa ngalwo.
4. Thomanı khethekanyo I NWE na I NWE kha sia tari LISWA.
5. Ni fanela u pulana (tsumbo: mapa wa muhumbulo/nyolo/tshati ya nyelelo/maipfi a re khii na zwi nwe), u vhalulula na u sedzulusa mushumo wa nu. Pulane ya nu i tea u RANGELA maanea.
6. U pulana ho the hu tea u sumbedzwa nga u ralo. Ni eletshedzwa u thutha pulane yo the nga u tala mutalo u bu dekanyaho khayo.
7. Ni eletshedzwa lwa tsho the uri ni shumise ndangatshifhinga iyi yo anganywaho:
KHETHEKANYO YA A: Henefha kha minetse ya 90
KHETHEKANYO YA B: Henefha kha minetse ya 50
KHETHEKANYO YA C: Henefha kha minetse ya 40
8. Nomborani phindulo dza nu sa zwe tho ho dza nomboriswa zwone kha bammbiri la mbudziso.
9. Neani phindulo I NWE na I NWE tho ho yo teaho.
10. Musi ni tshi vhala tshivhalo tsha maipfi, maipfi a re kha tho ho ye na nanga ha tei u katelwa kha itsho tshivhalo.
11. Nwalani nga vhudele nahone zwi no vhalea.

1 . MARANGAPHANDA

Ndivho ya tsumbandila iyi ndi u tsivhudza vhadededzi na vhagudi nga u pfufhifhadza kha zwiteňwa zwa u ñwala na u ñekedza. Tsumbandila iyi i dovhafhu ya pika kha u bveledza vhaňwali vhané vha na vhukoni, vhané vha shumisa zwikili zwavho u bveledza na u ñekedza zwa u ñwala, zwa u vhoňwa na zwa midia two teaho hu tshi itelwa ndivho dzo fhambanaho. Heyi tsumbandila i ðo ni thusa kha u lugisela mulingo waňu wa mafheloni a ñwaha. Ni i shumise sa bugupfarwa, i ðo ni thusa kha u ita notsi dzaňu dzi tevhelelaho. Tsumbandila iyo i dovhafhu ya thusa u ita nyolo / mapa wa muhumbulo / tshathi ya nyelelo kana maipfi a re khii., Ni talele na mbuno dza ndeme dzine dza ðo ni thusa. Bugu heyi ndi yaňu i vhaleni no tou fombe ngauri ndi yone yo faredzaho maraga nnzhi u fhira maňwe mabambiri.

U ya nga ha tshitatamennde tsha kharikhulamu ya lushaka tsumbandila iyi yo ði sendeka kha tshikili tsha u ñwala na u ñekedza. Hohu u ñwala na u ñekedza hu tendela vhagudi u vhumba na u pfukisela mihumbulo nga ndila yo lunzhedzanaho. U dzulela u ita ndowendewe dza u ñwala kha nyimele dzo fhambanaho, mishumo na kha mabudo a dzithero zwi konisa vhagudi u davhidzana nga ndila ya vhudavhidzani na vhusiki. Ndivho ya zwivhumbeo zwa luambo i ðo konisa vhagudi u bveledza zwibveledzwa two lunzhedzanaho na u ţumekana. Zwivhumbeo zwa luambo zwi fanela u funzwa u itela u bveledza zwibveledzwa kha nyimele dza u shumisa. Kushumisele kwa zwivhumbeo zwa luambo ku songo tou shumiswa fhedzi kha u sengulusa mafhungo o sokou imaho a oþhe. I fanela u  alutshedza ndila ine mafhungo a vhekanywa ngayo kha u fha a tshibveledzwa tshoþhe sa zwit ori, maanea, marifhi na mivhigo ine vhagudi vha guda u i vhalena u i ñwala zwikoloni.

Tshikili tshi re afho n ha tsha u ñwala na u ñekedza tshi tea u vanganywa na zwiňwe zwikili. Kha u vanganyiwa ha izwi zwikili, u sedza kha tshikili tshithihi zwi nga livhisu kha ndowendewe ya tshiňwe tshikili. Tsumbo: Mugudi ane o dzhenelela kha zwa dibeithi u ðo vhalena maanea a u  a a ho linganelaho, a kona u bveledza mushumo wawe wa u ñwala a tshi khou shumisa zwivhumbeo zwa luambo.

Tsumbandila iyi i nga kona u shumisiwa nga vhadededzi na vhagudi vha Luambo lwa Hayani (LH) Luambo lwa u engedzedza lwa u Thoma (LeT) na Luambo lwa u engedzedza lwa Vhuvhili (LeV). Vhadededzi na vhagudi vha tea u sedza kha TKL ya vhuimo ha luambo lwavho saizwi yo faredza zwibveledzwa two fhambanaho zwa u ñwala.

U NWALA NA U NEKEDZA

U nwala na u nekedza zwi tanganya zwiteňwa zwiraru:

- U shumisa maitele a u nwala
- U guda na u shumisa ndivho ya tshivhumbeo na mbonalo dza zwibveledzwa zwo fhambanaho:
- U guda na u shumisa ndivho ya phara na u shumisa tshivhumbeo tsha fhungo na ndongazwiga.
- U nwala na u ola zwibveledzwa ndi maitele a bveledzwaho tshifhinga tshothe. Ndi zwa ndeme

U nea vhagudi tshifhinga uri vha kone u ita maitele haya a tevhelaho.

- U nanga thoho, ndivho na vha tanganedzaho mafhuno a zwibveledzwa zwi teaho u nwala kana u olwa.
- U haseledza nga mihibulo yo fhambanaho vha tshi shumisa, sa tsumbo: mapa wa mihibulo/ tshati ya nyelelo/ mitevhe na zwiňwe.
- U kwama zwiko zwo teaho, u nanga mafhuno o teaho nahone vha dzudzanya mihibulo iyo.
- U bveledza mvetamveto ya u thoma i dzhielaho ntsha: ndivho, vha tanganedzaho mafhuno, thoho, lushaka lwa tshibveledzwa.
- U vhala mvetamveto ya u thoma nga u shumisa luambo nga ndila ya vhudzivha nahone vha wana maambiwa-vho a bvaho kha vhaiňwe (khonani dza kiłasini, vhadededzi, vha muča).
- U bveledza mvetamveto nnzhi hune zwa konadzea.
- U vhalulula (hune zwa ḥoda u dovha u amba nga hazwo), vha tshi khakhulula he ha khakhea na u sedzulusa mvetamveto nga vhusedzi.
- U bveledza mvetamveto yo olwaho zwavhuđi.
- U humbula nga ha u saukanya tshibveledzwa tsha u fhedzisa nga ene muñe na musi e na vhaiňwe vhagudi ngae na musi e na mudededzi.
- U nekedza tshibveledzwa tsha u fhedzisa.

Thanyelani

- Ni tea u ñwala misi yoþhe. U ñwala dzidzhenala dzi sa þoliwi zwi nga ni thusa uri ni vhe na vhukoni hau ñwala.
- Kha u ñwala ha tshiofisi, lavhelelani u lingwa nga tshikili tshithihi tshine tsha khou funziwa nga tshenetsho tshifhinga.
- U þaþhuvhelana mishumo nga tsha thanga/tshañu ndi tshumisano ya ndeme kha maitele a u guda u ñwala.
- Kha u ñwala ha fomaþa, vhadededzi vha fanela u ita uri vhagudi vha pfectese zwitħalusi zwa ruburiki.
- Vhadededzi vha fanela u dovha hafhu vha vhudza vhagudi zwe vha khakha u itela u khwinisa zwikili zwavho zwa u ñwala.
- **Ni tea u thanyela zwivhumbeo na þodea dza zwibveledzwa zwa vhusiki zwe flambanaho.**

KHETHEKANYO YA A

2. MAANEA

Maanea ndi mañwalwa a vhusiki a songo lapfaho u ya thambo zwi tshi itwa kana u þuþuwedzwa nga zwe muthu a vhuya a þangana nazwo vhutshiloni. Kanzhi maanea a nga ɻadza masiaþari mavhili u ya kha mararu. Muñwali u ñetshedza miħumbulo i kha phara a tshi nyanyuwa kana u vhangulwa nga þohoho yo ñetshedzwaho kana ye a nanga. Ndi heneffo hune ra vhona phara iñwe na iñwe yo faredza muħumbulo muthihi, fhedzi hu na u lunzhedzana hu tikedzaho þohoho. Afha-ha ndi hune muñwali a vhonadza vhusiki hawha ha vhuswikeleli ha nħħesa nga u kona u nanga na u vhekanya maipfi u tshi itela vha þanganedzaho mafhengo. Ñwana a nga ðisikela þohoho a tshi vhangulwa kana a tshi vinyuswa nga zwifanyiso zwine a khou vhona kana nga nyolo. Afha ndi hone hune ra vhona vhusiki ha mugudi musi a tshi ñwala miħumbulo i songo lavhelelwaho. Vhagudi vha konaho u ñwala maanea o lundwaho tshidele ndi vhane vha þana/vhonadza marangaphandà, mutumbu na magumo.

Vhulapfu ha tshibveledzwa vhu tea u vha maipfi a tevhelaho:

Tshivenda LH	400-450 maipfi
Tshivenda LeT	250-300 maipfi
Tshivenda LeV	200-250 maipfi

TSHAKA DZA MAANEA

Maanea a na tshaka dzo yaho nga u fhambana. Ndi zwa ndeme u ñivha tshaka dzo fhambanaho dza maanea. Hafha fhasi hu tevhela tshaka dzoþhe dza maanea. Thoho dzo fhambanaho dza maanea dze na ñetshedzwa ndi dzone dzine dza ðo vhangula vhuðipfi hañu uri ni ðo kona u haseledza, u anetshela, u vhuisa muhumbulo, u þata kana u buletshedza ni tshi khou shumisa phara dzo vhumbiwaho nga mbuno dzo fhambanaho dzi tikedzaho þohoh ye na ñewa. Zwenezwi zwi ri ñisela tshaka dza maanea dzi tevhelaho:

2.1 Maanea a u anetshela

Maanea a lushaka ulu ndi hune na anetshela kana a toolola mafhungo nga ndila ye a bvelela ngayo. Ndi maanea ane muanetsheli a anetshela tshiþori kana zwiitei zwe fhiraho kana fikishini (khumbulelwa). Muñwali a nga shumisa miñumbulo i tevhikanaho tenda ya vha i tendiseaho. Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho fhedzi vhañwali vhanzhi vha shumisa tshifhinga tsha zwino u ñisa vhupfiwa ha tsini na u bveledza ndivhanywa. Miñumbulo yawe i tea u farana. Zwi nga ñwaliwa nga kuvhonele kuñwe na kuñwe. Maanea a fanela u ñwaliwa zwi tshi elana na tshenzhemo ya vhutshilo ha muñwali.

Tsumbo dza þohoh dza maanea a lushaka ulu

1. Ndo ri u vula gurannda nda kulea nungo.
2. Kha zwe nda vha ndi khazwo, vhabebi vhanga vho ri bvelele nda tama fhasi hu tshi fhanduwa.
3. Kha zwe vha nnyita muðini wavho a thi tsha ðo lu vhea, ndo tou ñthu nde fuke.
4. Muþa woþe wo fhelela dzhele.
5. Ðuvha ñe nda lwala nda þodou fa.

Musi ni tshi ñwala maanea a u anetshela ni dzhiele nzhele zwi tevhelaho:


- Tshiþori tshi fanela u vha na mudzedze wo khwaþhaho nahone tshi tendiseaho naho tsho ñisendeka kha mahumbulelwa.
- Maanea a u anetshela kanzhi a ñwaliwa kha tshifhinga tsho fhiraho. Phara ya mvulatwinga i fanela u kokodza dzangalelo þa muvhali. Kanzhi maanea avhuði a a kona u swikelela tshipikwa tsho livhiwaho khatsho. Magumo a takadzaho a songo ðoweleaho a fha tshiþori muðifho
- wonewone.
- Dzangalelo þa muvhali li tea u dzula lo fariwa u swika magumoni. Tshitaila, zwishumiswa zwa u kokodza, na nyito zwi tea u khwaþhisa vhuþanzi ha dzangalelo li yaho phanda.
- Nganetshelo yo bvelaho phanda i bvisela khagala zwinzhi nga ha zwipfi zwi ngaho

sa u vhona, muungo, muthetshelo, munukho na vhuđipfi ha maanea. Maanea a u anetshela kanzhi a vha na u ḥalutshedza ho khwaṭhaho.

TSUMBO YA MAANEA A NGANETSHELO

Ndo ri u vula gurannda, nda kulea nungo.

TSUMBO YA MAPA WA MUHUMBULO



Ndo ri u vula gurannda, nda kulea nungo

N̄e kha mafhungo a tshikolo u dabela murole u bva tshe nda dzhena wo vha u muila. Vhabebi vhanga na kha mashaka phungo vho vha vho no i hasha uri dokotela muṭani vha tsini na u vhuya naļo. Vhagudisi vhanga tshikoloni vha tshi amba, vho vha vho tenda uri minisiṭa vha ḥo tou khadana nae.

N̄ne na khonani dzanga ro vha ro dzula ro ana uri uno ñwaha ri do vha ri vhaeni vha yunivesithi ya Wits, lwa miñwaha ya rathi, ra kona u vhuya ra thusa vhalwadze maongeloni ashu a mahayani.

Vharathu vhashu vha gireidi dza fhasi ro vha ro vha vhudza uri yunifomo vha songo tsha renga. Ro vha fulufhedzisa uri ri do tou bvula dzashu ra vha ñea, vhunga riñe ri tshi do vha ro no vha zwikoloni zwa n̄tha.

Vhabebi vhashu ro vha ro vha fhulufhedzisa uri vha do tou takala vha fhufha vha hangwa uri vhulala ho vha ambara musi mvelelo dzi tshi bva, vhunga ro vha vhudza uri a ri nga phasi nga ñaledzi, tshedza tshadzo tshi do vha tsha ñuvha.

Duvha le ha pfi mvelelo dzi do bva matshelo, ndo lala ndi songo lala. Ndo vha ndi tshi tama uri li tsha lini ra pembela, vhabebi, vhadededzi vha fhufhe vhavhili vha sere. La tsha, gurann̄a ya rengwa, evho mmanga, ndi tshi sedza dzina langa nda wana lo ñwalwa nga tshena. Khonani dzanga dzothe dza vha dzo phasa nga ñaledzi, nda kulea nungo.

2.2 Maanea a mbuletshedzo

Kha maanea a mbuletshedzo, muñwali u buletshedza kana u ɣalusa tshithu u itela uri muvhali a kone u tshenzhela ɣhoho ine ya khou buletshedza nga ndila i re khagala. Muñwali a nga ɣalutshedza tshithu nga ndila ine a songo zwi vhonaho a nga kona u zwi vhonah a iñgo la muhumbulo. Maanea aya a ɣoda luambo lwo kunaho lu sa kondi. Muñwali u ɣalusa tshithu kana muthu u itele uri muvhali a vhe na tshenzhemo ya ɣhoho muhumbuloni. Muñwali u tea u vhumba zwifanyiso nga maipfi nga u shumisa mañaluli na mañadzisi. Muñwali u tea u ɣalusa a tshi khou fhaña zwifanyiso zwa u vhonah, mubvumo, u thetshelesa, u thetshela na u kwama. Muñwali a nga shumisa figara dza muambo dzo tou ralo. Hu nga ɣaluswa muthu kana tshithu. Maanea a lushaka ulu a na vhushaka na maanea a nganetshelo naho zwi sa tou fana tshothe kokotolo.

Tsumbo dza ɣhoho dza maanea a lushaka ulu.

1. Muthu wa vhuthogwa vhutshiloni hanga ane ndi nga si vhuye nda mu hangwa.
2. Zwine nda nga takalela u zwi vhonah a ñuvha langa la mabebo.
3. Ayo o vha masiandaitwa o vhangwaho nga mvula ye ya na vhuponi ha hashu.
4. Kutshilele kuswa kwo ñiswaho nga mvula ye ya na vhuponi ha hashu.
5. Thekhinolodzhi tshileludzi tsha vhutshilo.

Musi ni tshi ñwala maanea a mbuletshedzo ni dzhiele nzhele zwi tevhelaho:

Muñwali u tea u sika tshifanyiso nga maipfi.

Maipfi na kuambele zwi nangiwa nga nzhele u itela u swikelela mbuyelo yo lavhelewaho.

Zwifanyiso zwa u vhonah, muungo, u pfa, muthetshelo na u kwama zwi nga shumiswa uri ɣhaluso kana mbuletshedzo

i vhe khagala.


Figara dza muambo dzi nga shumiswa nga ndila ya mvelo.

Vhagudi kanzhi vha tea u vha na tshenzhemo na thoho.

TSUMBO YA MAANEA A MBULETSHEDZO

Thoho: Covid-19

TSUMBO YA MAPA WA MUHUMBULO



Covid-19

U bva tshe shango la sikwa ho no vha na malwadze manzhi e a tambudza na u vhulaha zwigidi na zwigidi zwa vhathu. Ho no di vha na malwadze a fanaho na a thomba, lufhia, tshikwaikwai, khołera na mañwe manzhi e a ri u wa shangoni ha vha na zwililo na u shenganya maño sa leli la covid-19.

Dwadze la Covid-19 li pfala lo simuwa kha shango la China doroboni ya Wuhan. Vhunzhi ha vhathu ro zwi dzhia uri kha la muno a li nga tutuvi vhunga ri kule na shango la China, zwino kheli lo ambarela shango lothe sa lukole.

Dwadze ili la tshivundo tshi no nga sa o thavhelaho musangwe, li da sa mbava ya vhusiku. Wa vhuya wa pfa thoho i tshi rema, u sokou neta, u kundelwa u fema na zwiñwe zwi tutshelanaho na zwenezwo, u mbo di zwi divha uri hu na khonadzeo ya uri u na mueni-muvhulahi vhunga hu si na ane a takalela u lwala kana u vha thama ya lufu. Ri tea u divha uri ri fanela u ita zwifhio u thivhela heļi dwadze. Kha ri tambe zwanda nga tshisibe tshifhinga tshoṭhe, ri sie tshikhala tsho linganelaho u bva kha muthu a re tsini na riñe. Ri songo sokou fara-fara ning, mañø na mulomo. Kha ri tambe zwanda nga tshiludi-tila tshitshili [sanitizer], ri dzulele u ambara tshikelekete arali ri tshi ḥoda u tshilela vha ri funaho.

Dwadze heļi tshivundo tshaļo tsho pfala hoṭhe, vhathu vho fhelelwa nga mishumo, vhainwe vho xeletwa nga mashaka, ikonomi ya shango yo hoṭefhala lu sa vhudzisiwi, mbuelo ya mabindu manzhi ndi vhumbale-mbale. Hone-vho u da halo ho vhuisa lufuno lwo xelaho lwa u shumisana na mavhuthu a ċino shango. Naa kani kha riñe Ma-Afrika ndi yone ndila ya uri vhurereli hashu vhu dzhielwe ntha? Ndi amba ngauri u aravhela ho vhuya.

Vhathu kha ri funane, ri tevhele maga a u thivhela na u shumisana ri tshi itela u fhenya heļi guru lo semaho mañø ane naho wa semana wa sa vha muthetshelesi na mutevhedzi li a u dzhongondedza.

2.3. Maanea a u ṭaṭa

Kha maanea a u ṭaṭa muñwali u na kuvhonele kwo khetheaho nahone u ṭaṭa a tshi itela u imeleta kana u tikedza vhuimo hawe. Kuvhonele kwa muñwali ku fanela u vha khagala kha mushumo woṭhe. Aya ndi maanea ane a dzhia sia ane khao muñwali a lingedza u tendisa muvhali u kovhekana nae kuvhonele kwawe kana u vhona zwithu nga iṭo ḥawe. Kha maanea aya, muñwali u ṭaṭa a tshi ima na, kana a tshi hanedza likumedzwa iṭo lo ḥewaho. Muñwali u ñwala a tshi tikedza vhuimo na kuvhonele kwawe, lune u ñitsireledza hawe a hu shanduki nahone zwi tea u imelelwa zwavhuđi nga ndila ya u dzhia sia. Muñwali u tikedza vhukuma fhungo ċine a khou ḥoda li tshi tendiwa. Muñwali u sumbedza vhukhwiñe ha fhungo ċine a khou li imeleta. Kha magumo muñwali u tea u sumbedza sia le a imeleta lone na tshiitisi.

Tsumbo dza thoho dza maanea a lushaka ulu.

1. U ñidzhiela ntha na u ñikukumusa ndi thone tshivhangi tsha dziphambano kha vhaswa. Ṭaṭani.
2. Zwo tea uri vhathu vhoṭhe vha haelwe sibadela u itela u thivhela tshitshili tsha Covid 19. Ṭaṭani.
3. U shanduka ha nzulele ya mupo ndi thone tshivhangi tshihulwane tsha malwadze. Ṭaṭani.
4. Vhabebi vha tea u nea thikhedzo vhana vhavho mahayani saizwi nyimele ntswa i sa tendi vhana vha tshi ya tshikoloni ḫuvha ċiñwe na ċiñwe. Ṭaṭani.

5. Muvhuso u tea u nea vhagudi vhothe zwishumiswa zwa thekhinolodzhi u itela uri vha kone u swikelela ngudo dzavho dza pfunzo. Tañani.

Musi ni tshi ñwala maanea a u tañta ni dzhiele nzhele zwi tevhelaho:

- **Thomani** maanea aña nga u amba kuvhonele kwañu kwa thoho nga ndila ya inwi muñe nahone ya maanda.
- Neani vhuñanzi ha u ñiimelela ho vhalaho u tikedza muhumbulo wañu.
- Muñwali u sedzes a kha mbuno dzi imaho na thoho na dzine dza i hanedza.
- Zwishumiswa two fhambanaho zwa u kokodza na thekheniki dza u kwengweledza dzi tea u shumiswa.
- **Luambo** lu shumiswaho lu na u nyanyuwa nahone lu nga nyanyula fhedzi a lu tei u vha lwa vhuhali. Magumo a tea u vha fhungo lo khwañhaho, li re khagala nahone li tendiseaho li sumbedzaho kuvhonele kwa muñwali.

TSUMBO YA MAANEA A U TATA KHANI

TSUMBO YA MAPA WA MUHUMBULO

MARANGAPHANDA/MATHOMO

Thalutshedzo ya tshoho



MUTUMBU

Vhunzhi ha vhaswa a vha tshe na vhuludu

U wana mushumo

Zwa pfunzo

A hu tshe na tshiphiri



MAGUMO/ PHENDELO

U nea mañweledzo

Thelevishini ndi yone i ṭuṭuwedzaho mikhwa mivhi kha vhaswa

Vhunzhi ha vhaswa vha takalela vhabebi vhane vha nga litsha u vha rengela zweṭhe, fhedzi vha vha rengela thelevishini Hezwi zwi itwa ngauri thelevishini ndi yone tshiko tsha u thatha vhuludu khavho. Thelevishini i vha thusa nga u vhona vhambi na mizika yavho, mitambo na vhatambi vhayo vha maimo, zwi vha dzanga li no ita uri vha pfe vhuludu khavho hu zwithu zwe vhulungwaho mavhiḍani.

Hu na vhaswa vhanzhi vhane ḥamusi vha khou kapa mapfura nga lebula ngauri vha vho shuma. Mishumo yeneyi ndi ye vha i wana kana u i vhona i tshi khou kunguwedzwa kha thelevishini. Izwi zwi mbo ita uri thelevishini khavho i vho vha dzhendedzi la u vha isa zwivhuyani.

Vhunzhi ha vhaswa vha ṭangana na mitsiko na thaidzo dzo fhambanaho dzine dziñwe dzi ṭoda na u vha ruma lufuni. Mbekanyamushumo dza zwa vhurereli dzi sumbedzwaho kha thelevishini, dzi a vha rindidza na u vha tika, vha laṭa thambo ye vha vha vho humbula u ḥinembeledza ngayo, vha shanduka vhaḍinda vha Musiki.

Vhaswa vhanzhi vha kundelwa u dalela mashango o fhambanaho ngauri a lu ṭanganyi mavhudzi. Thelevishini i vha yone thandululo ngauri mafhungo a shango loṭhe i vha hwalela vho dzula, ya vha ḥisela miḍini yavho na lwendo vha songo vhuya vha ṭanga.

Vhunzhi ha vhagudiswa vha pfala vho takadza vhadededzi, vhabebi na vhalangi vha zwikolo hu tshi katelwa na muhasho nge vha phasesa lwa mathakheni. U tshi vhudzisesa u pfa vha tshi khoda yone thelevishini nge ya vha yone mugudisi wavho a sa ḥivhi holodei.

Vhathu vha hashu, thelevishini a yo ngo khakhea fhethu, hu nga tou khakha muthu a si khou i shumisaho zwone, arali vha I shumisa nga ngona, vha ḥo vhona ḥembe vhutshiloni havho.

2.4. MAANEA A DISIKHESIVI/U ṬATA HO LINGANYISWAHO

Maanea a disikhesivi ha dzhii sia nahone a na ndivho ya u ḥea kuvhonele kwo linganelanaho kha masia oṭhe a u ṭat̄isana. Muṇwali u dzhiela nṭha zwiteñwa zwe fhambanaho zwa ṭhoho ine ha khou haseledzwa ngayo, a ḥekedza mavhonele o fhambanaho a sa dzhii sia. Muṇwali a nga swika kha mawanwa magumoni a maanea fhedzi u imelela na u sathula zwi tea u vha na ndinganelo nahone zwa senguluswa lu re khagala vhukatini ha maanea. Afha muṇwali u ṭata u lingana nga mihibulo mivhili yo ḥekedzwaho. Muṇwali u ḥwala a tshi tenda na u hanedza tshithu. Muṇwali u ḥwala a tshi sedzulusa masia oṭhe a u ṭata. Muṇwali u ḥwala a sa dzhii sia, fhedzi anga sumbedza vhudipfi haw. Muṇwali a nga shumisa luambo lu nyanyulaho, fhedzi u ṭata havhuḍi ndi hune ha vha na mbuno dzo dziaho. Muṇwali u fanela u sumbedza magumo a ṭanaho masia oṭhe vhuvhili hao.

TSUMBO YA MAANEA A DISIKHESIVI / U HASELEDZA

TSUMBO YA MAPA WA MUHUMBULO

MATHOMO

U amba zwiṭuku nga ha Ძhoho

u Ḍisa maḍi vhathuni na kha mupo

U shayeya ha mvula na masiandaitwa

MUTUMBU

Thuso kha vhalimi na ikonomi

Khedu dzi diswaho nga u shaeya ha mvula

U nakisa shango na thuso kha vhalimi0-vhafuwi

U nesa ha mvula zwi ḥea khaedu



MAGUMO/ PHENDELO

Mathomo

Tsumbo dza ʈhoho dza maanea a ulu lushaka.

1. Vhuɖi na vhuvhi ha u funza nga u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani.
2. Mvula ndi ngwana wa lila wa shaya wa lila.
3. Goloi ndi tshinakela vhavhoni tshi sa shaei muɖini.
4. Vhuɖi na vhuvhi ho ɖiswaho nga nyiledzo dza Covid -19.
5. Vhupo he nda hulela khaho ho mphaṭa, ho ntshinya.

Musi ni tshi ńwala maanea a disikhesivi ni fanela u dzhiela n̊tha zwi tevhelaho:

- Muńwali u fanela u pfectesa na u kona u sumbedza masia oʈhe a fhungo la u ʈatisana nga ndila ya u sa dzhia sia nahone e na n̊divho ya mafhongo.
- U ńwala hu fanela u vha havhuɖi, ho humbuliwaloh zwavhuɖi nahone hu sa dzhii sia.
- Hu fanela u vha na mafhongo o fholaho, u humbulwa na u tikedzwa zwavhuɖi.
- Thounu i tea u vha i nyanyulaho nahone i tshi tendisea hu si na u ɖihudza.
- Muńwali a nga ɳea tsumbo ya kuvhonele kwawe magumoni a maanea awe, fhedzi hezwi zwi fanela u itwa kha magumo fhedzi.

Mvula ndi ngwana wa lila wa shaya wa lila

Mvula ndi musi lukole lu tshi rithea mađi a shuluwa a tshi bva tshikhalani. Zwa ralo u wana vhathu, zwifuwo, zwipuka, zwikhokhonono na zwimela zwi tshi pembela zwe hangwa uri yo vha farela dakalo-zwililo. Zwothe mihumbuloni zwe khuba a u ri zwiliwa na mađi ndi hone zwe wa mpale. Zwenezwi i kati na u na hu mbo thoma u vuwa zwigomelo musi zwi tshi vhona masiandaitwa mavhi ane ya vho disa. Hu tou vha a hu na hazwo ya sa na hu lila na zwikulamalembe. Naho zwivhi zwi hone haho ane a nga sedza mvula nga iđo la u kođa thanga.

Madamu a đala hu takala na u pembela zwi tshilaho mađini, zwe dzinnđu ro fhađelwa ri do wana ha u vhea thoho. Vhathu na mutshatshame wa zwi tshilaho shangoni zwi a khana nga dakalo ngauri zwa humbula uri zwi do wana mađi na zwiliwa. Mađi a bvaho madamuni aya a raloha u phađaladzwa a tshi ya nga mivhundu na masia o fhambanaho. Ndi heneffa hune phaiphi dza vho thoma u bva mađi, lushaka lwa raloha u a shumisa mbilu dzo rula. Ndi heneffa hune vha ha masipala vha wana zwikhođo na mifhululu, nge vha vho konaha u isa tshumelo vhathuni.

Mvula arali ye ndi bva vhubvo, madamu a a xa, lune vhathu vha kundwa mađi a u ñwa, vha mbo shaya mutakalo wa u tshila jo lala. Zwa ralo, shango la oma hu đala zwigomelo na zwililo na u shengenya mađo. Mvula ndi ya ndeme, ngoho iyi ndo i vhona nga khaladzi. Madamu a xa nge mvula i si ne, vhathu, zwifuwo, zwi tshilaho mađini, phukha na zwiñwe zwi a onda zwa fhedza nga u fa.

Mvula ya vhuya ye tho, masimuni u wana ho dalafhala, zwiliñwa hu hone zwi tshi tou titima nge zwa wana mađi. Vhalimi u vhona zwi tshi rali mbilu dza đala dakalo, nge ya disa fulufhelo la uri khađo i do vha mbuya, tshifhefho tsha ralo u vhuya na mphwe dzatsho. Muthu muiñe na muiñe u a takutshedza a livha tsimuni a tshi shavha u fhirwa nga dzima. Murongwe u lilwa nga vhothe vha sa tendiho u dzula nga ñala. Mafhungo a ndimo a takula na ikonomi ya shango vhunga afha hu hone kha mveledziso.

Mvula i sa na, gomelelo li mbo di ri a thi tanwi. Masimuni hu mbo ralo u duba buse, vhalimi vha otsha đula. Zwiliñwa na zwimela zwi a puta nga u shaya mvula. Zwifuwo zwi a onda, zwa fhedza nga u fa. Izwi zwi siela vhafuwi na vhalimi tshinyalelo i si na vhukono.

Pfulo na yone i đoda mađi. Mvula ya na shango li a naka na u dalafhala. Miri i a đuma lurere ngeno hatsi na hone vhu tshi mela. Zwimela zwi tshi ralo u fhufhuma nga dakalo, zwifuwo, phukha na zwikhokhonono zwi a wana zwiliwa, ha vhuya lia la ha maladze li sa ladzi ñwana na ndala. Zwi do ri u nona wa wana zwi tshi tou penya thovhela.

Naho zwe ralo, ri tshi khou vhona zwivhuya zwe mvula, huñwe i vha na masiandaitwa

a nga ho u khauwa ha dziburoho. Vhunzhi ha vhathu vha fhedza vho ḥangana na khombo dzi si na vhukono, ngeno vhaīwe vha tshi xelewā nga vhutshilo. Vhuendi na hone hu a kwamea lune zwa khakhisa vhudavhidzani, vhukwamani na ikonomi ya shango.

Nn̄du na dzone dzi a wa, vhathu vha vho shaya ha u vhea ḥoho. Ndi henefha hune zwikolo na dzikereke zwa vho shanduka mahaya a vho tshinyalelwaho nga u wa ha dzinn̄du dzavho. U wa ha dzinn̄du zwi mbo ḫisa tshinyalelo ya u pwashetshelwa nga thundu yavho. Naho muvhuso u tshi longa tshanda kha u ḫea thikhedzo kha vho tshinyalelwaho, hu vha na u humela murahu lu ḫungufhadzaho. Huñwe hu gwea lune ha sala hu si tshe na hune ha nga fhaṭea hone dzinn̄du hafhu. Vhupo uho kanzhi hu shanduka u vha miedzi mihulu.

Gole ḫa tou nzwinzwimala n̄dadzi na dzone dzi a ḫine maanda. ḫdi henefha hune vhathu vhaīwe vha rwiwa nga n̄dadzi vha ri sia huñwe ha tou swa dzinn̄du na thundu i re ngomu. Dziphenyo na mibvumo zwa thoma vhathu vha mbo ḫi dzenwa nga mitetemelo ine ya vha vhangela malwadze, vhaīwe vha ita na u ri sia.

Ngoho iyi ndo i vhona ya uri, mvula ndi ngwana wa lila wa shaya wa lila. Yo farela vhathu zwivhuya zwinzhi naho nga thungo i tshi ḫisa thaidzo vhathuni na kha zwifuwo. Nn̄du dzi a wa, bada dza ḫukhuwa, vhathu vha kumbiwa na u rwiwa nga n̄dadzi. Masimuni i ḫisa khaño mbuya, zwifuwo zwa takala, ikonomi ya shango ya aluwa, na lushaka lwa wana mađi nga vhuđalo.

3.1.5. Maanea a khumbudzo kana a u vhuisa muhumbulo

Kha maanea a khumbudzo kana u vhuisa muhumbulo muñwali u elekanya muhumbulo a vhea vhuđipfi na u nyanyuwa hawe. Muñwali u vhuisa muhumbulo nga two bvelelaho murahu. Muñwali u ḫekeda mahumbulwa na muhumbulo nga ha ḥoho, hu si na u ḫata kana u imelela tshithu. Muñwali u vhekanya mihibulo nga ndila ine ya kunga kana u ḫuđula dzangalelo. Muñwali u ḫekeda kuvhonele, mihibulo, ḫhalukanyo na vhuđipfi nga ha ḥoho ine a khou ñwala ngayo, zwihiwu ine a pfa e na vhukwamani nayo. Muñwali u fanela u shumisa mihibulo ine ya mu kwama hu si na u dzhia sia. Muñwali a nga ḫi bveledza maanea a vhuđali, kana a dzhia muhumbulo wo khwaṭhaho nga ha zwe zwa mu kwama. Muñwali ha tei u vhea magumo awe khagala.

Tsumbo dza ḥoho dza maanea a ulu lushaka.

1. ḫamusi ndi khou ḫa muṭodzi u shamanī nge nda konyolela matanda n̄devheni.
2. Musi ndi tshi vhona hoyu mođoro.....
3. Ikonomi ya vhahura vhashu i re fhasi i ita uri ndi humbule zwine zwa nga itea kha ikonomi ya shango ḫashu.
4. U lovha ha vhathu nga vhunzhi nga Covid- 19 two nkhumbudza kulovhele kwa makhulu wanga.
5. Zwithu zwine nda tea u zwi swikelela musi ndi tshi swika phensheneni.


Musi ni tshi **niwala** maanea a khumbudzo ni fanela u dzhiela **n̄tha** zwi tevhelaho:

- Maanea a khumbudzo a dzhia sia.
- Vhudipfi na u nyanyuwa zwi tamba tshipida tshihulwane.
- Tshipida tshi vholahalo tsha maanea tshi nga vha tsha u **talusa**.
- Thaluso idzi dzi fanela u vha khagala nahone dza livhiswa kha u sikulula mihumbulo kana vhudipfi ha muñwali kha muvhali.
- Mihumbulo/ngelekanyo/vhudipfi zwine zwa bviswa zwi fanela u dzumbulula u fulufhedzea na u dzhenelela ha ene muñe.

TSUMBO YA MAANEA A U VHUISA MUHUMBULO

Musi ndi tshi vholahalo modoro.....

TSUMBO YA MAPA WA MUHUMBUL



Tshiñaka tshe wa vholahalo **ñowa**, u ñdi ri i tshe ngomu. Vhutshilo hanga na ñamusi muñifho ndi ñdo u pfa nga munukho. Vhañwe vha tou tshimbila nga vhothe, nn̄e ndi tou tshimbidzwa, tshipiri vhutshiloni thi tshe na.

Malume anga ndi mushumi wa biko, nahone vha shuma mushumo u no holela. Namusi khevha vho ḋa u ntsumbedza modoro wavho muswa wa Mercedes-Benz, mutswuku, lunako lwawo na u penya hu no nga dzinga li ḋuvhani. Kha nne wo mmbaisa ndo tea u takala, malume vha mangala musi vha tshi vhona ndi tshi kotamela fhasi, zwikamba zwa rotha.

Muvhili wanga ndo pfa malofha a tshi shavha, biko ḥa bva. Ndo tama na u ḥavha mukosi, musi ndi tshi humbula vhuṭungu he nda pfa ḋuvha nde nda thulwa nga goloi. ḋuvha iļo ndi musi ndi tshi khou bva u ḥanganedza mvelelo dzanga dza gireidi ya vhufumi-mbili, ye nda vha ndo phasa nga ḫaledzi kha therodzothe. Modoro uyo wo vha wo tou kokotolo na we wa nthula.

Ḍuvha iļo ndo vha ndo takala vhukuma musi dziradioni hu tshi bvuma ḥanga dzina uri ndo tou rwa nda bubudza Venđa lothe kha mvelelo dza murole wa vhufumi-mbili. Dziyunesithi dzo vha dzo no fhedza u mmbanga, fhedzi zwino zwi ngafhi. Ndo fhedza miñwaha mivhili yothe ndi sibadela. Ndi fhano a thi tsha kona u tshimbila nga ndothe, tshikoloni tho ngo tsha ya, zwanda a zwi tsha kona u shuma, ndo huvhala na muñodo, maño ha tsha vhonela kule. Ndi tshi vhona hoyu modoro u nkhumbudza ḋuvha ḥe nda thulwa ngalo.

Ndi tama u ḥuṭuwedza vhatheuri arali ra ḥangana na zwi ri vhavhaho, kha ri ye kha vhadivhi vha mihibulo, ra sa ralo ri ḋo fa lunzhi-lunzhi ḋuvha ḥalwo li tshe kule.

3. Maanea a tsenguluso ya zwifanyiso

Muñwali u fanela u ñwala hu na vhuṭumani hu re khagala vhukati ha maanea na tshifanyiso tshe a nanga thone. Muñwali u fanela u sumbedza u nyanyuwa, u vhangulea ha zwipfi na kuvhonele kwawe. Muñwali henehfa ndi hune a nga ñwala maanea awe a tshi tevhela tshakha dzo fhambanaho dza maanea sa nganetshelo, mbuletshedzo, u ḥata, u haseledza na u vhuisa muhumbulo. Muñwali ndi hune a ñwala maanea awe a tshi khou ḥokonywa nga zwine tshifanyiso tsha mu ḫisela muhumbuloni wawe. Muñwali u ḫisendeka kha tshifanyiso tshe a ḫinangela thone. Muñwali u tea ḫisikela ḥohohi nga tshifanyiso tshe a nanga. Afha hu nga ḋa mihibulo minzhi yo fhambanaho nga tshifanyiso tshe a nanga, a si omelele kha sia ḥithihi.

MBUDZISO DZA ZWIFANYISO

Zwifanyiso izwi zwi nga ḥokonya kana zwa vusa zwipfi zwañu kana zwa dzikusa kuvhonele kwañu kwa zwithu. Inwi ḫinangeleni tshifanyiso ni kone u ñwala maanea, tenda na nombora mbudziso ye na nanga. Nga zwifanyiso izwo ni nga ḫisikela ḥohohi na ñwala maanea ni tshi tevhedza lushaka luñwe na luñwe lwo bulwaho afho. Hu tea u vha na vhuṭumani vhu re khagala vhukati ha maanea añu na tshifanyiso tshe na nanga.

3.1



3.2



3.3



[ZWI BVA KHA INTHANETHE]

3.4



TSHIVHUMBEO TSHA MAANEA

Maanea a tea u vha na marangaphandà, mutumbu na magumo. Tshivhalo tsha phara tsho sumbedzwaho kha mapo wa muhumbulo tshi fanea u lingana na tshivhalo tsha phara dze na ñwala kha maanea anu.

Marangaphandà/Mathomo

Marangaphandà ndi phara ya u thoma mathomoni. Mathomo a tea u kokodza dzangalelo la muvhali nahone hu shumiswe luambo lu gobolaho. Kha mathomo a ri sokou thoma na mafhungo, ri fanelu u nea ludungela nga ha zwine maanea a do amba nga hazwo. Muvhali u fanelu u pfa sia le muñwali a dzhia. Mathomo a fanelu u kunga nahone ho ngo fanelu u lapfesa.

Mutumbu

Mutumbu ndi thone tshipida tshilapfusa tsha maanea. Mutumbu u vhumbwa nga dziphara dzine phara iñwe na iñwe ya vha yo faredza muhumbulo wayo, wone wo vhumbwa nga dziphara. Thanđavhudzo i divhonadza nga mafhungo o fhelelaho a khwathisedzaho muhumbulo wa phara yeneyo. Musi muhumbulo wa phara iyo wo guma, hu tea u pfukwa mutala ha konaha u ya kha iñwe phara yo faredzaho muhumbulo wayo. Hu fanelu u vha na ndunzhendunzhe yavhuđi kha dziphara. Hezwi zwi a konwa na nga u shumisa mañganyi sa ngauralo, nga zwenezwo, saizwi na zwiñwe. A si zwavhuđi u shumisa lushaka luthihi lwa mafhungotswititi. Hu fanelu u shuma-vho mafhungombumbano na mafhungotserekano. Muñwali u tea u tevhelela zwe a sumbedza kha mapo wa muhumbulo. Mbuno dzođe dzine dza ñwalwa kha dziphara dici tea u tikedza þohoho ya maanea.

Magumo

Iyi ndi phara ya u fhedza ya maanea ine ya swolodela mihumbulo yođhe. Muñwali u nea manweledzo a zwe a bula kha mutumbu, kana a nea vhuđipfi hawe nga ha þohoho. Muvhali u fanelu u zwi pfa uri mafhungo a khou vhiniwa. Hu nga di shumiswa maipfi a ngaho: Ndi tshi khunyeledza, ndi vhina nga u ri na mañwe.

MAITELE A U ÑWALA

- U pulana
- U ita mvetamveto
- U dovholola
- U dzudzanya
- U vhalulula u itela u khakhulula na
- U nekedza

Zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo

- Ridzhisiđara, tshitaila na ipfi
- U nanga maipfi
- U vhumba mafhungo
- U ñwala pharagirafu.

4. ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI.

MULAEDZA WA NDEME:

Kha zwibveledzwa zwa vhudavhidzani ni lavhelelwa u pulana hu si na u kundelwa. U pulana hune ha itwa ndi u tou ñwala fhedzi thodea kana zwiñalusi zwa tshibveledzwa.

Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi nga vha phindulo kana zwa vha kuthomele kwa phindulo.

Tsumbo dze dza ñewa dza zwibveledzwa zwa vhudavhidzani ndi dza nyambo dzo fhambanaho. Hu na dza Luambo lwa Hayani. Ha vha na dza Luambo lwa u Engedzedza na lwa u Thoma. Dziñwevho dza di vha dza Luambo lwa u Engedzedza lwa Vhuvhili. Dziñwe dzo ñewa ho sedzwa gireidi ya luambo

Vhulapfu ha zwibveledzwa vhu tea u vha maipfi a tevhelaho:

Tshivenda LH 180-200 maipfi

Tshivenda LeT 120-150 maipfi

Tshivenda LeV 80-100 maipfi

4.1. VHURIFHI VHU SI HA FOMALA

- Vhurifhi vhu si ha fomala ndi vhurifhi vhune ha ñwalelwa muthu wa shaka kana muthu ane wa mu ðivha, naho arali muthu a tshi khou ñwalela khonani vhurifhi ha hone vhu nga si tou fana na musi muthu a tshi khou ñwalela muthu muhulwane ro sedza vhuimo hawe. Afha fhasi ri ðo ñea tsumbo ya vhurifhi vhu si ha fomala.
- Dzhielani nzhele zwivhumbeo zwo teaho zwa vhurifhi vhu si ha fomala
- Shumisani thounu na redzhisiñara yo teaho vhurifhi ha khonani kana ha tshishaka

Tshivhumbeo tsha vhurifhi vhu si ha tshiofisi/vhu si ha fomala

- Ðiresi nthihi ya muñwali kha tshanða tshauña
- Ðiresi i tea u ñwalwa nga vhuðalo
- Datumu i tea u ñwalwa nga vhuðalo
- Zwiga zwa u vhala a zwi shumiswi mafheloni a mitaladzi ya ðiresi, theshano na magumo
- Theshano i si ya fomala i tea u vhonala, tsumbo Makhadzi wanga Vho-Takalani
- Marangaphanda a ñea muvhali ludungela lwa mafhungo
- Mutumbu ndi wone tshidziki tsha mafhungo

- Pharagirafu dzi tea u lunzhedzana
- Shumisani luambo lwo teaho
- Phendelo ndi hune muñwali a onesana na muñwalelwa
- Muñwali u ñwala dzina lawe fhedzi kha magumo

TSUMBO DZA MARIFHI A SI A FOMALA

Mahoña musi ni kha Gireidi ya 11 ho mbo di vha na tshiwo tshe tsha ambarela lifhasi lothe tsha dwadze ja Corona Virus. Tshiwo itsho tsho vhanga tshinyalelo khulu lwe ha fhedza ho lovha vhatu vhanzhi ngeno vhañwe vho tou fhelelwa nga mishumo. Vhabebi vhañu vho vha vhañwe vhe vha fhelelwa nga mushumo, hone ho tou thusa khotsimunene wañu nga u ni thusa nga masheleni a u ni isa tshikoloni. Vha ñwaleleni vhurifhi ni tshi livhuwa thuso ye vha ni ñea yone.

1459 A Tshiawelo
P.O Tshiawelo
2018

6 Ḧhangule 2029

Khotsimunene wanga Vho-Musinyali

Ndi khou vha ḥwalela luṅwalo ulwu mbilu yanga i tshi tou tshina nga dakalo. Khotsimunene, ngoho ndi ri a vha ntshileli kha zwe vha nnyita muthu. Ḫamusi ndi tshi khou amba ndi kha gireidi ya 12 nga ḥthani ha thuso yavho. Masheleni e vha nthusa ngao musi vhabebi vhanga vho fhelelwa nga mushumo o ita uri ndi ḥiwane ndo bvelela. Ndo livhuwa thuso yavho.

Ndi kha ḫi humbula nga ḫuvha ḫe vha swika ngalo mudini wa hashu hu hone ndo hanganea, ndi sa ḫivhi uri ndi fare mini ndi litshe mini. Vho ri vha tshi vhudza vhabebi vhanga uri vha ḫo nthusa nga masheleni a u nnyisa tshikoloni, nda pfa u nga na zwino ndi khole. Ndo ri u fhufha nda nga ndi sa ḫazwa makole nga dakalo. Ngoho ndi mashudu u vha na khotsimunene a no nga vhone. Ndi a vha fhulufhedzisa uri na ḫaṅwaha a thi nga vha shonisi, ndi ḫo vhalesa uri ndi phase.

Vha lumelise mmane na murathu wanga Ntakadzeni. Ndi ḫo ḫa nda vha vhone ndi tshi fhedza u ḥwala mulingo.

Ndi ḫne ḥwana wa mukomana wavho.

Vhutshivha

P.O. Box 3298
Thohoyandou
0950

22 Thafamuhwe 2029

Khonani yanga Avhavhudzani

Ni a ɖivha ndo ri u pfa mafhungo aŋu nda tou ri ndi swika lini hayani nda ni ɻwalela luŋwalo ulwu. Khonani, ngoho no ntakadza. Shango Ɂothe na dziradio dzi amba inwi. Hu si yone Phalaphala FM. Ro pfa u pfi no vhonala na kha SABC 2. A hu kundwe na vhahuluhulu no no vha vhona.

Ndi khou ɳaŋa u ɖifhelwa nga u vha khonani yaŋu. Mishumo yaŋu ndi mihulu. Ndi zwavhuɖi u khunyeledza miŋwe ya mirero hafha ri tshi khou tshila. Inwi no zwi ita zwa u sumbedza uri ‘maŋa a mutukana a si vhumatshelo hawe’

Ni kha ɖi vhuya na zwi humbula? Hezwila vuŋaimatshini i tshi khou fhira ri tshi khou tamba ra litsha zweŋthe ra thoma u i imbelela, ‘t̄harabuʈei! t̄harabuʈei!’. Zwino inwi ni vho tou i reila. Zwi ɳea fulufhelo hezwi. Nga hezwi zweŋthe khonani yanga nŋe ndi khou lingedza u amba uri, ‘mufhululu’.

Vhoʈhe vhane vha ni ɖivha vha wana t̄huʈhuwedzo nga zwe na swikelela. Ndi vhanzhi vhane vha tama u vha zwine na vha zwone. Ndi ni tamela mashudu kha mushumo waŋu.

**Yaŋu khonani
Divhaene**

VHURIFHI HA FOMALA

THODEA DZA VHURIFHI HA FOMALA

- **Diresi** dzi tea u vha mbili: ya muñwali na ya hune vhurifhi ha khou ya hone.
- **Datumu** i tea u ñwalwa nga vhuðalo kha ðiresi ya u thoma
- **Diresi ya vhuvhili** i tea u thoma nga mufari wa tshiimo sa Mulanguli, Muñwaleli n.z.
- Ni ñwala **þohoho ya mafhungo**, na mbo ði ñwala zwine na khou þoda zwone ni sa monamoni.
- **Zwiga zwa u vhala a zwi shumiswi**
- **Theshano:** Ni ñwala Aa/Ndaa
- **þohoho ya mafhungo:** I tea u ñwalwa nga madanzi hu u itela uri vhañwalelwah vha þavhanye u ðivha mulaedza. Arali þohoho i songo ñwalwa nga madanzi, kha i tou talelwah.
- **Mutumbu:** Luambo lu shumiswaho lu tea u andana na tshiimiswa tshine tsha khou ñwalelwah.
- Mafhungo kha ñwalwe nga vhuðalo u itela uri vhañwalelwah vha pfesese mulaedza.
- Nyonesano/phendelo
- Ni ñwala: Wavho a fhulufhedzeaho
- Ni tshi fhedza ni tea u ñwala dzina na tshifani ngauri a vha ni ðivhi.
- **Muniwali u tea u saina.** Madzina awe a ñwalwa nga fhasi ha tsaino.
- **Zwiga zwa u vhala a zwi longelwi.**

TSUMBO YA VHURIFHI HA FOMALA

84 Joan Street

Mulberton

2091

6 Thafamuhwe 2029

Vho-Minidzhere

Spar Supermarket

02 Columbine Road

Mondeor

2020

Aa

LUVHUNGU LWO WANALAHO KHA MUGAYO

Ndi vha ḋivhadza uri nga ḥa 02 Luhuhi ndo ḫa nda renga mugayo wa Iwisa wa 5KG afho Supermarket yavho. Musi ndi tshi swika hayani nda vula phakhethe iyo saizwi ndo vha ndi tshi khou bika, nda wana nga n̄tha ho ḫala lubuvhi na mbungu tswuku na tshena dici tshi khou tshimbila ngomu hawo.

Ndi muñwe wa vharengi vha fhulufhedzeaho lwa miñwaha i fhiraho fumi hafho kha Supermarket yavho. A thi takaleli u vhaba vhengele ḥavho ḫi tshi wa nga n̄thani ha u rengisa zwithu zwa kale nahone two sinaho. Ndi humbeliauri vha sedzuluse phakhethe dzothé dzo salaho afho vhuralani dzo fhirelwaho nga tshifhinga vha dici laté. Izwi zwi ḫo vha thusa kha phungo ine ya nga duga sa mulilo arali vhañwe vharengi vha nga ḫangana na mboni heyi.

Ndi nga livhuwa zwi hulu arali vha tshi nga nndifhela tshelede yanga murahu, saizwi ndi tshi tea u renga muñwe mugayo. Ndi humbeliauri two ralihos zwi songo tsha dovha zwa itea vhengeleni ḥavho.

Wavho a fhulufhedzeaho

Julia Nedzharata

4.2 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUƔTANGANO

ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUƔTANGANO /MIMINETSE

ADZHENDA

Adzhenda ndi zwiteňwa zwine zwa ḋo ambiwa nga hazwo muƔtanganoni une wa ḋo fariwa. U itela uri muƔtangano u tshimbile zwavhudi hu si na thaidzo, vhothe vhanne vha ḋo vha tshipida kha muƔtangano vha tea u wana adzhenda hu tshe na tshifhinga uri vha ḋivhe na u ḋilugisela uyo muƔtangano. Vha dzhenelaho muƔtangano a vha tei u mangadziwa nga zwine zwa ḋo ambiwa nga hazwo ḋuvha la muƔtangano. Adzhenda i tea u katela zwiteňwa zwethe zwine zwa tea u swikelelwa nga murahu ha muƔtangano.

Adzhenda ya maimo avhudi i tea u katela izwi zwi tevhelaho:

1. U vula
2. U ṭanganedza na ndivho ya muƔtangano
3. Vha songo konaho u swika
4. Vha re hone
5. U vhalwa ha maambiwa a muƔtangano wo fhiraho
6. U ṭanganedzwa ha maambiwa a muƔtangano wo fhiraho
7. Zwi bvaho kha maambiwa a muƔtangano wo fhiraho
8. Maambiwa a ḋuvha
 - 8.1. U lenga ha vhagudi u swika tshikoloni
 - 8.2. U dahiwa ha dzimbanzhe tshikoloni nga vhagudi
 - 8.3. U rwiwa ha vhagudi nga ṭhamu nga vhadededzi
 - 8.4. -----.....
9. Ala na ala
10. ḋuvha la muƔtangano u ḋaho
11. U vala.

MAAMBIWA A MUȚANGANO / MINETSE

Maambiwa/Minetse ndi zwe zwa vha zwi tshi khou ambiwa nga hazwo muȚanganoni. Maambiwa a muȚangano a ñwalwa nga muñwaleli wa tshiimiswa tshenetsho. Muñwali wa maambiwa u tea u a ñwala e kha tshifhinga tsho fhelaho. Maambiwa a muȚangano a tea u angaredza zwi tevhelaho:

1. Thoho
2. Duvha
3. Fhethu
4. Tshifhinga

Vhathu vho ñaho muȚanganoni vha tea u ñanganedzwa na u ñivha ndivho ya muȚangano. Vhathu vhe vha kona u swika muȚanganoni na vho kundelwaho u swika vha tea u sumbedzwa. Maambiwa a muȚangano wo fhiraho na one a tea u vhalwa vhathu vho thetshelesa u itela uri arali hu na zwine zwa nga engedzwa kana u fhungudzwa zwi itwe u itela mvelaphanđa ya tshiimiswa. Kha maambiwa a muȚangano hu ñwalwa fhedzi mbuno dze dza tendelaniwa khadzo muȚanganoni. A ri ñwali tshiñwe na tshiñwe vhunga ri tshi nga ñadza na bugu tharu nga mafhungo na si na mushumo. Hu ñwalwa mbuno dzo hwalaho mihumbulo yo dziaho fhedzi. Maambiwa / minetse a tea u tehekana u ya nga zwe zwa dubekanisa zwone kha adzhenda.

TSUMBO YA MAAMBIWA A MUȚTANGANO

TSUMBO YA MAAMBIWA A MUȚTANGANO

MAAMBIWA A MUȚTANGANO WA KHORWANA YA MATSHUDENI VHA
SEKONDARI YA LUVHENGU

Duvha: 11 Thafamuhwe 2021

Fhethu: Kilasini ya gireidi 11B

Tshifhinga: 11H00

1. MuȚtangano wo vulwa nga thabelo nga MaluȚa Vhutshivha
2. Nđou Vhushavhelo ane a vha mudzulatshidulo wa khorwana ya vhagudi o tanganedza vhathu a dovha a vha tałlutshedza na ndivho ya muȚtangano
3. A huna murađo na muthihi wa khorwana we a vha e si ho muȚtanganoni
4. Mirado ya khorwana ya vhagudi yo konaho u swika muȚtanganoni ndi heyi i tevhelaho

MaluȚa Vhutshivha

Nđou Vhushavhelo

Shandukani Tałukanyo

Nditsheni Rakungani

Avheani Maine

5. Muñwaleli o vhala maambiwa a muȚtangano wo fhelaho mirado yo thetshelesa
6. Maambiwa a muȚtangano o tanganedzwa sa a re one
7. A ho ngo vha na zwiñwe two bvaho kha maambiwa ayo o vhalwaho
8. Maambiwa a džuvha

- 8.1. Ho tendelaniwa uri vhagudi vhane vha do lenga u da tshikoloni vha do kombetshedzwa u humela mahayani vha vhuya na vhabebi vhavho. U tshimbidza fhungo ili nga ngona ho pfaniwa uri hu tea u vha na tshumisano vhukati ha khorwana ya matshudeni na tałohoyatshikolo khathihi na vhdededzi
- 8.2. Ho tendelaniwa uri mugudi ane a do wanala a tshi khou daha mbanzhe tshikoloni u do pandelwa tshikoloni. Khorwana yo dovha hafhu ya tendelana u ita muȚtangano na tałohoyatshikolo u pfectesa nga ha maga ane a tea u tevhelwa

musi ካው኏ a saathu u pandelwa tshikoloni arali o wanala a tshi khou daha
mbanzhe

8.3. Khorwana yo tendelana uri i ዥ swikisa flungo kha ቃሮያትሸክሎ ላ uri vhana
a vha tsha tea u rwiwa nga ተሸሙ samusi zwi si ho mulayoni

9. A ho ngo vha na maኑwe mafhungo maswa.

10. Ho pfaniwa uri muታngano u tevhelaho u ዥ vha nga ላ 25 Lambamai 2021

11. Muታngano wo valwa nga thabelo nga Nditsheni Rakungani

Tsaino ya muንwaleli.....

Datumu.....

4.3 LIŃWALOVHUNE NA VHURIFHI NA FHELEKEDZA

Lińwalovhuńe kana kharikhulamu vithae ndi lińwalo ḥo dzudzanywaho zwavhuđi line la dodombedza mafhuno nga ha pfunzo dze muhumbeli wa mushumo a dzi vuledza na tshenzhemo yawe ya mushumo. Lińwalo la u fhelekedza ndi lipfufhi nahone li sumbedza dzangalelo kha mushumo une wa khou humbelwa. Zwithu izwi vhuvhili hazwo a hu na tshine tsha pfi ndi tsha ndeme u fhira tshińwe. Musi kharikhulamu vithae i tshi khou sumbedza pfunzo na zwe muhumbeli wa mushumo a zwi swikela, a zwi ambi tshithu arali a songo kona u sumbedza dzangalelo lihulu kha mushumo uyo.

Saizwi lińwalo la vhuńe li tshi angaredza ḥivhazwakale ya vhutshilo ha muthu, zwenezwo zwi

amba uri hu fanela

u dzhielwa nzhele zwidodombedzwa zwi tevhelaho:

- Zwidodombedzwa zweṭhe zwi elanaho na mushumo une wa khou ḥodiwa.
- I fanela u vha khagala nahone yo faredza mafhuno a vhukuma fhedzi
- Li tshi dzudzanyiwa hu lavheleswa uri mushumo u khou ḥoda zwifhio na zwifhio la kona ha u dzudzanywa.
- Kharikhulamu vithae i fanela u dzudzanyululwa kana ya engedziwa zwi tshi ya nga mushumo une wa khou ḥodiwa.
- Hafha hu lavheleswa mushumo wonoyo na zwidodombedzwa zwawo.

4.4.1 Tsumbo ya Liñwalovhuñ

Zwidodombedzwa zwa vhuñ

Tshifani:

Muthamaro

Madzina:

Radzilani

Diresi ya vhudzulo:

219 Mukonde Str

Ñiani

0915

Nomboro ya luñingo:

0788961673

Tshiimo tsha mbingano:

A tho ngo mala

Vhudzulapo:

Afurika Tshipembe

Duvha la mabebo:

1981.01.21

Nomboro ya vhuñ:

8101215348080

Mbeu:

Tshinnani

Murafho:

Murema

Zwitakalelwá:

U tamba na u ñalela bola ya

milenzhe

Zwidodombedzwa zwa pfunzo:

Gireidi ya 12

Sekondari:

Gireidi ya 12

Tshikolo:

Gokolwe Sekondari

Ndalukanyo dza nñha ha mañiriki:

Dipuloma ya vhugudisi

(2005)

Tshiimiswa:

Makhado College of

Education.

Thero dzo rideliwaho ngadzo:

English na Education

Tshenzhemo ya mushumo:

Muhasho wa pfunzo

Diresi ya mutholi:

Biccard Street

Standard Bank

Building 5th floor

Polokwane 0700

LIŃWALO LA U FHELEKEDZA LIŃWALOVHUNE

Gombameni School
Private Bag X 870
Vhuawelo
2195

6 Thafhamuhwe 2021

Muhulwane wa Liisela
Tshituli Circuit
P.O. Box 1182
0970

Ndaa

KHUMBELO YA U TODA MUSHUMO

Maelana na mushumo we nda vhona wo kungedzelwa kha guranna ya Mirror ya la 26 Luhuhi 2021, ndi khou ita khumbelo ya u thivha tshikhala itsho.

Ndi mudededzi a re na ndalukanyo dzo bulwaho kha khungedzelo iyo na hone ndi mushumi wa biko.

Tshenzhemo yanga, kushumele kwanga na vhuđikumedzeli hanga kha mushumo vha do zwi vhona kha kharikhulamu vithae yanga.

Ndi nga takala nga maanda arali ndi tshi nga vha muñwe wa vhane vha nga swikela u ita inthaviyu.

Wavho a fhulufhedzeaho

Nthangeni Rendani

4.4 NGANEAVHUTSHILO

Nganeavhutshilo ndi tshibveledzwa tshine tsha vha tshi tshi khou amba nga ha mufu.

Nganeavhutshilo I tea u angaredza izwi zwi tevhelaho:

- Madzina a mufu na he mufu a bebelwa hone.
- Madzina a vhabebi vha mufu na one ri tea u a vhudzwa.
- Ɗivhazwakale ya mufu onoyo.
- Pfunzo dze mufu a swikelela.
- He mufu a shuma hone.
- U dzhenelela ha mufu kha mvelaphandà ya tshitshavha.
- Zwiñwe zwe mufu a swikelela kha tshitshavha a tshi kha ɗi tshila.
- Kha ri pfe vho na nga ha muṭa wa mufu na vhe a sia.
- Tshikhodo.

TSUMBO YA NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

NGANEAVHUTSHILO YA VHO-SHANDUKANI ḦHALUKANYO

Mufu Vho-Ṯhalukanyo Shandukani vho bebelwa fhaļa kusini kwa Gogobole nga ja 15 Phando 1964. Mufu ndi īwana wa vhuraru kha vhana vhaṇa vha munnawavhaṇe Vho-John Shandukani na mukegulu Vho-Alīlāli.

Mufu vho thoma pfunzo dzavho dza phuraimari heneħha phuraimari ya Phinimini i re heneħha Gogobole. Kha phuraimari iyi vho dzhena u swika gireidi ya vhuraru. Mufu vho ȏo pfulutshela Mukondeni he vha dzula na makhadzi wavho Vho Mutshinye. Afha ndi hone he vha ṭaphudza pfunzo dzavho dza phuraimari nga īwaha wa 1976.

Mufu vho thoma pfunzo dzavho dza sekondari heneħha Mukondeni kha sekondari ya Khangale. Mufu vho ṭaphudza pfunzo dzavho dza nħha heneħha Khangale. Gireidi 12 yavho vho i phasa nga ɻeledzi kha therò dzoħthe dza rathi.

U bva afho sekondari ya Khangale mufu vho ȏo balelwa u ya phanđa na tshikolo nga mulandu wa vhusiwana he ha vha ho ambarela afha muđini wa ha Shandukani. Mufu vho ȏo kombetshedzea u shuma zwidinani zwa Vho-Lazarus Ľavhengwa u itela uri vha kone u kuvhanganya masheleni a u bvelaphandà na pfunzo dzavho. Afha zwidinani mufu vho

shuma ñwaha muthihi fhedzi. Ñwaha u no tevhela mufu vho ðo ya kholishini ya Venda College of Education u gudela vhudededzi. Vho shumisa tshelede ye vha kuvhanganya vhe ngei zwidinani u ðinwalisa. Nga murahu ha miñwaha miraru, mufu vho mbo ði khunyeledza pfunzo dzavho dza vhudededzi.

Mufu vho ri u bva kholishini vha mbo ði thoma u shuma sa mudededzi sekondari ya Galavhila i no wanala Mukula. Vho shuma minwaha ya sumbe sa mudededzi he vha mbo ði aluswa vha vha òhoyatshikolo tshenetshi tsha Galavhila. Ñwaha wonoyu we mufu vha aluswa u vha òhoyatshikolo vho mbo ði vha vha tshi khou wana digirii yavho ya zwa pfunzo u bva ngei yunivesithi ya South Afrika. Mufu vho shuma sa òhoyatshikolo u swika vha tshi ri sia.

Mufu kha tshitshavha tsha havho vho vha vhe thikho. Vho vha vhe murangaphanda wa siviki muvhunduni wa havho. Vho dzhenelela tshothe kha themamveledziso ya tsimu ya lushaka lwa Gogobole. Ndi vhone vhe vha ita uri shangoni la Gogobole hu vhe na magwedzho. Vho thusa vhana vhañanu vha muvhundu wa havho u vha dzenisa tshikolo. Avho vho thuswaho nga mufu ñamusi ri tshi khou amba ndi vhatnu vho ðiimisaho vha re na midi yavho

Mufu vho ri sia nga murahu ha lufu lwa tshivutshela. Mufu vho ðo wana khombo ya goloi musi vhe ñðilani ya u ya u dzhia ñwana wavho we a vha o tshatshiwa sibadela nga murahu ha musi o rwiwa nga ñðadzi vhege mbili dzo fhelaho. Mufu vho sia mufumakadzi, vhana vhararu na mme avho Vho-Alilali

Edelani zwavhuði muñavhatsindi Ramalowa. Musinandevhe a tshi vthona. Wa ha nyavhulungu vhutete vhu lunzhedzwaho nga a re na nzhele, a si na nzhele u ya fhaladza. Vha ha nyankodolela..... Buka la matambo maña. Muñuhulu wa Tshitokisi wa Vhatwanamba vha Hatshivhula.

DIVHANI NA HEZWI ZWI TEVHELAHO ZWINE NA ZWONE ZWI NA VHUSHAKA NA NGANEAVHUTSHILO YA MUFU:

YULODZHI (EULOGY): Yulodzhi ndi khuliso ine ya itelwa muthu o lovahaho ine i nga vha yo tou ñwalwa kana yo tou ambiwa sa tshipitshi.

THIRIBUTHI / NDUVHO (TRIBUTE): Ndi nduvho i sumbedzaho khuliso kha muthu o lovhaho kana ane a kha ɖi tshila. Zwi nga itwa nga ndila ya u ita tshipitshi, u ɳetshedza tshifhiwa, pfufho kana u ɳetshedza tshumelo.

4.5 MUVHIGO WA FOMALA

Muvhigo ndi mini?

Muvhigo ndi zwine zwa ńwalwa nga murahu ha tsedzuluso ya zwithu zwi takadzaho/zwi sa takadzi na zwine zwi sa khou tshimbilaho zwavhuɖi/tshiwo. Ndivho khulwane ndi u wana mafhuno na mihibulo zwine ngazwo zwa nga thusa u tandulula thaidzo i re hone.

Ndi zwifhio zwine zwa tea u dzhielwa n̄tha musi hu tshi ńwalwa muvhigo?

- Hu fanela u bulwa mbuno dzo wanwaho nga kha tsedzuluso hu si dza muvhigi ene muñe.
- Muvhigo u tea u ɳea matshimbidzele na mawanwa zwa tsedzuluso
- U tea u pendela nga themendelo u itela u vula mahothi a zwine zwa nga itwa tshifhinga tshi tevhelaho.
- Luambo lu vhe lwa fomała nahone hu shumiswe ɿkhathi ɿa tshifhinga tsho fhiraho.
- Sa ndila ya u ɖivhofha, muvhigi kana vhavhigi vha tea u saina hu u sumbedza uri zwe ńwalwaho vha nga zwi imelela huñwe vha tshi shumisa vhuñanzi he vha wana.

Tshivhumbeo tsha muvhigo

Thoho

Marangaphanda

Matshimbidzele

Mawanwa

Phendelo

Themendelo

Tsaino ya muvhigi

Tshiimo tsha muvhigi

Datumu

TSUMBO YA MUvhIGO

Tsumbo ya muvhigo

1. Thoho

Ni murangaphanda wa khorø ya vhagudi vha tshikoloni tshine na dzhena khatsho. Ho vha na u sa pñesesana vhukati ha vhabiki zwa vho sia hu tshi kwashekanywa mafasitere a hune ha bikelwa hone na u huvhala ha vhabiki ha fhela mađuvha a tshivhalo hu si khou bikwa zwiliwa.

2. Marangaphanda

U ya nga ndaela ya mulanguli wa liisela, u kwashekanywa ha mafasitere, u huvhala ha vhabiki na u sa bikwa ha zwiliwa zwa vhagudi tshikoloni tsha Masereni ho sedzuluswa.

3. Matshimbidzele

- 3.1Ho vhudziswa vhabiki
- 3.2Ho vhudziswa vhadededzi/vhagudisi
- 3.3Ho vhudziswa vhagudi
- 3.4Ho vhudziswa na vhashumi vha ngadeni ya tshikolo

4. Mawanwa

- 4.1Vhagudi a vha ḥodi u ima nga muduba musi vha tshi fhiwa zwiliwa nahone vha tou ḥoda u tou ḥiavhela.
- 4.2Vhagudi vhanø vha vusa pfudzungule ndi vhanø vha vha vhe na masheleni ane vha nga kona u ḥirengela zwiliwa.
- 4.3Vhabiki a vha ambari miñwadzi ḥohoni nahone vha tshi ḥea vhagudi zwiliwa vha a ongolowa lune vhagudi vha lenga u ya u gudiswa.
- 4.4Vhagudi vha vha vho kambwa ngauri vha vha vho shumisa zwidzidzivhadzi zwine vha zwi itela mabungani.

5. Phendelo

- 5.1Vhafaramikovhe ya tshino tshikolo vho niwa nga ḥoni. Zwothe hezwi zwi nga ita uri na kuphasale kwa vhagudi ku tsele fhasi.

6. Themendelo

Vhagudi vha tea u thetshelesa na u ḥea ḥonifho vhagudisi na vhabiki fhedziha na vhabiki vha tea u ambara nga ndila i ḥanganedzeaho nahone i ḥuṭuwedzaho zwa mutakalo. Hu tea u ḥavhanyedziwa u ḥewa zwiliwa vhagudi. Mabungani kha hu vhe na vhalindi vho dzulelaho u hu ḥola nga maanda nga tshifhinga tsha dziphausi. Vhabebi vha songo fha vhana vhavho tshelede i fhiraho mpimo.

Tsaino ya muvhigi na tshimo tshawe-----

Datumu-----

4.6 ATHIKILI YA GURANNDA/MAGAZINI

ATHIKILI YA GURANNDA/MAGAZINI

Ndi tshipiда tshi re kha magazini/gurannda tshi ambaho nga mafhungo a ḥohoh yo khetheaho. Ndivho ya athikili ndi u ḫivhadza kana u mvumvusa lushaka.

ZWIȚALUSI ZWA ATHIKILI YA GURANNDA NA YA MAGAZINI

- Gurannda na magazini zwi vhalwa nga vhathe vhanzhi vhanze vha ḥoda mafhungo o kumedzwaho nga ramafhungo nga ndila yo leluwaho nahone a vhaleaho nga ndila i leluwaho
- Hu na tshaka dzo fhambanaho dza athikili ya gurannda na ya magazini. Dziňwe dzi ḥea mihibulo kana nyeletshedzo. Dziňwe dzi vha dzi tshi kho tou amba mbuno dza vhukuma.
- Dzi ḥekedza mafhungo nga u tou pfufhifhadza nahone o lunzhedzanaho lwa vhudele.
- Izwi zwibveledzwa zwivhili zwi anzela u fhindula mbudziso hedzi dzi tevhelaho:
 - Nnyi?
 - Mini?
 - Ngafhi?
 - Lini?
 - Ndi ngani?
 - Hani?, nz

TSUMBO YA ATHIKILI YA MAGAZINI

TSHITUMBU TSHO WANALAHO MULAMBONI WA LUGAKU

Nga: Luvhenzhelele Lalamani

Mapholisa vho vhiga nga ha tshitumbu tsho wanalaho tsho poswa mulamboni wa Lugaku. Lutendo ndi musi o fhedza mađuvha mavhili a sa vhonali afha hayani. Ho pfala uri o vhonala a tshi khou lwa na muṭhannga wawe Ratshilumela mađuvha mavhili o fhiraho. Tshilwelwa vhaambi vha ri ndi tsha uri uyu Ratshilumela o vha o no tswea mbilu nga muřwe musidzana wa Tshipise lune a si tsha vha na ndavha na uyu Lutendo.

Vhuṭanzi ho wanalaho u swika zwino ndi ha uri uyu wa muṭhannga o rwa musidzana wawe a muṭhipa a fhedzisela o posa tshitumbu tshawe mulamboni wa Lugaku. Ratshilumela u thumbuni ya lukhohe nahone o gwevhiwa miňwaha ya mahumi mavhili na mičanu e ngomu.

TSUMBO YA ATHIKILI YA GURANNDA

MATSHUDENI VHA GIREIDI YA VHUFUMIMBILI VHO WANALA VHA TSHI KHOU REILA VHO NWA.

Nga: Muhoyo Nedzharata

Mapholisa musi vhe kha mushumo wavho wa vhuthivhabada vho imisa goloi dzi no swika nña badani ngei Glenvista Square vunduni la Gauteng. Vha mbo di wana vhareili vha idzo goloi vho kambiwa vhukuma. Vhatthannga avha vho vha vhe matshudeni a Sekondari ya Ntha ya Glenvista. Matshudeni avho vho imiswa nga mapholisa nga iri ya vhufumi vhusiku. Ndi musi avha matshudeni vhe ndilani vha tshi bva munyanyani wa muñwe ngavho wa mabebo. Vho vha vho kambiwa vhothe, vha tshi khou reila nga luvhilo lwo kalulaho.

Mapholisa vho mbo di fara matshudeni avho vha vha honela tshititshini tsha mapholisa tsha Mondeor. Vhatthannga avha musi vho honelwa ngei tshititshini vho do foinela vhabebi vhavho uri vha de vha vha vho vhabebi vhothe vha avha vhana vho ri vhone vha nga si i dzhene ya u badela beili vhunga vha songo rumela vhana vhavho u ita izwo zwiito zwe khakheaho.

4.7 INTHAVIYU

Inthaviyu ndi muñtangano wa fomaña une khawo ha vha na muthu ane a khou vhudziswa mbudziso dzi elelano na u uri a wane mushumo. I nga kha di itwa nga vha thelevishini kana radio.

Zwitalusi zwa inthaviyu

- Kha inthaviyu ya u tou ñwala hu tea u shumiswa luambo lwa fomala, a hu shumiswi luambo lwa tshitaraçani.
- Tshivhumbeo tshayo tshi fana na tsha mufhindulano
- Hu ñwalwa kholoni phanđa ha dzina la muambi tshifhinga tshothe musi muambi a tshi thoma u amba mafhungo awe
- Inthaviyu i fhambana fhedzi na mufhindulano ngauri khayo hu vha hu na phanele/vhavhudzisi na muthu ane a vha a khou fhindula ngeno kha mufhindulano vhathu vha vha kho tou amba/haseledza/ u taña, n.z.
- Ndivho yayo ndi u rekhoa zwe zwa ambwa nga vhenevho vhathu zwe tou ralo.

TSUMBO YA INTHAVIYU

Inthaviyu vhukati ha Vho-Phirisipala vha Vuwani Sekondary na Tendani ane a toda u tholiwa sa mudededzi afho tshikoloni

Vho-Makhado: Ndi matsheloni Tendani. No tanganedzwa nga phanele yothe. Ni nga digeda

zwanu kha tshidulo itshe

Tendani: Ndi matsheloni avhuđi. Ndo livhuwa.

Vho-Makhado:	Ayha vha re kha tshaula ndi Vho-Sundani, ayha ndi Vho-Nedzharaṭa. Rothe ri ḋo
	ni vhudzisa dzimbudziso.
Vho-Sundani:	Ri vhudzeni nga ha inwi muṇe.
Tendani: ndi Economics	Ndi pfi Tendani Randima, ndi na B.ED, theror dze nda ridela ngadzo na Business Studies
Vho-Nedzharaṭa:	Ndi ngani no vha na lutamo lwa u ṭoda u shuma kha itshi tshikolo?
Tendani: vha	Ndi a takalela u shuma na vhathe nahone u shuma na vhathe i tou mbidzo yanga.
Vho-Sundani: tholiwa?	Ndi ifhio mveledziso ine na nga i ḋisa kha itshi tshikolo arali na nga tholiwa?
Tendani:	Ndi ṭodou khwinisa mvelelo dza tshino tshikolo uri dzi vhe dza mathakhenisa nga u tou funza ndo ḋifunga.
Vho-Makhado:	Ro livhuwa duka-duka. Ni nga tshimbila zwavhuḍi.
Tendani:	Ndo livhuwa ndi zwone.

4.8 TSHIPITSHI

Tshipitshi ndi zwine muambi a amba o thetsheleswa nga vhathelesi. Tshipitshi tshi nga ḋi tou vhathelesi kana tsha ambiwa zwi tshi bva ṭohoni. Zwipitshi zwi anzela u ambiwa minyanyani, dzimpfuni, miṭanganoni, minyanyani, hune ha khou avhelwa vhathe pfufho na kha dzikhoniferentsi. Mushumo wa tshipitshi ndi u ḋivhadza, u laela, u mvumvusa na u kwengweledza.

Tshipitshi tshavhuḍi ndi tshiṭa tshine tsha ambiwa nga u ongolowa zwavhuḍi hu tshi shumiswa khalo yo teaho. Hezwi zwi thusa uri vhathelesi vha pfe mulaedza watsho. Tshipitshi a tsho ngo fanela u ambiwa nga nḍila ya u dzhia sia. Muambi wa tshipitshi u fanela u kona u langa vhudipfi hawe saizwi hu tshi nga ita uri a bve kha mudzedze wa mafhungo awe.

Tshivhumbeo tsha tshipitshi

- Marangaphanda : Ndi yone ḫhanganyo ya vhuṭhogwa ya u thoma na vhathelesi
- Mutumbu: Mbuno khulwane dzi vhe dzi si gathi
- Magumo: Kha hu vhiniwe nga manweledzo nyana hu sevhedzwe nga muswaswo

Tsumbo ya tshipitshi

Tshikoloni tsha haṇu tshe na vhuya na dzhena khatsho hu na muhumbulo wa u fara muṭangano wa u ṭuṭuwedza vhagudi kha kuphasele kwavhuđi. Zwino inwi no humbelwa nga ḥoho ya tshikolo saizwi no vhuya na vha murangaphanda wa vhagudi tshikoloni itsho uri ni vhe muñwe wa vha eletshedzi nga ḫuvha lenelo.

Ñwalani tshipitshi tshine na ḫo tshi vhala nga ḫuvha iļo.

Thoho: Ndila dzine vhagudi vha nga dzi shumisa/tevhela uri vha bveledze mvelelo dza maṭhakheni

Mutshimbidzamushumo, muingameli wa liisela, ḥoho dza zwikolo zwa fhano, vhadededzi na vheinwi vhana vha tshikolo, ndi a ni resha noṭhe masiari ano. Nne nga dzina ndi pfi Mutshidzi Tshidzani, ndo vhuya nda dzhena tshikolo fhano. Namusi ndi khou ḫodou ḫea tshipitshi tsha u sumbedza ndila dzavhuđi dzine ri nga dzi tevhela uri ri wane mvelelo dzavhuđi.

U itela uri ni kone u phasa zwavhuđi ni fanela u vha na tsumbatshifinga yaṇu ine na i shumisa u vhala musi ni hayani ḫuvha liñwe na liñwe. Izwi zwi ḫo ni thusa uri ni dzule ni phanda kha ngudo dza therō dzothe.

Mabammbiri a milingo ya miñwaha yo fhelaho a fanela u vha one ane na a shumisa musi ni tshi ḫodou ḫilinga uri zwe na vhala no zwi pfesesa u guma ngafhi. A ḫo dovha a ni thusa musi ni tshi ita ndugiselo ya milingo yoṭhe na konou vhona vhuṭudze-ṭudze vhune na vha naho uri ni kone u khwiñisa

Vhavenda vho amba vhe munwe muthihi a u ḫusi mathuthu ngauralo ni tea u vhumba zwigwada zwa u vhala. Izwi zwi ḫo ni thusa uri arali muñwe a tshi kundwa nga tshiñwe muñwe u ḫo thusa muñwe, saizwi hu si na muthu ane a ḫivha zwoṭhe

Vhathu vhahashu, arali ndila idzi dza tevhelwa, kha vhagudi vha tshino tshikolo a hu na ane a ḫo feila. Nne ndi tou vha mupfufhi na u sedzea sa muthu a no nga o xela, ndi ngazwo na tshipitshi tshanga tshi tshipfufhi fhedzi vha songo tshi nyadza ngauri a tshi xedzi. A re na ndevhe dza u pfa nga a pfe. Ndi khou livhuwa tshifhinga na ndevhe zwe nda ḫewa.

Ndaa

4.9 MUFHINDULANO

Mufhindulano ndi musi vhathu vha kha nyambedzano, vha nga vha vhavhili kana u fhira. Vhathu vhenevho vha tea u vha vha tshi khou amba nga ha ḥtsho yo bulwaho.

- Mufhindulano u nga vha wa fomaļa kana u si wa fomaļa
- Mufhindulano u fana na zwine ra zwi wana kha bugu ya ḥdirama hune ra ita ri tshi wana ndaela dzi re zwitangini dzi bulaho fhethu, vhuđipfi, luambo lwa muvhili, n.z.
- Vha humbule uri hu tea u thoma ha ñwalwa dzina ḥla muambi ḥla tevhelwa nga kholoni hu sa athu u ñwalwa zwine a khou amba tshifhinga tshothe.
- Mafhuno a tea u lunzhedzana nahone a tshi tevhela ḥtsho yo ḥnewaho
- U songo vha mutapatila, u vhe mupfufhi nahone u tea u kunga vhavhali.
- Luambo lu vhe lwo kunaho

Tshivhumbeo

- Mvulatswinga
- Mutumbu
- Phendelo

Tsumbo ya mufhindulano

(Vhuongeloni ha Londolani, hu dzhena vhaongi vhavhili vhane vha vha Sedzani na Seani vhane vha khou amba nga ha muhaelo wa Covid-19 une wa khou pfala uri hu ḥdo thoma u haelwa vhashumi vha zwa mutakalo.)

Sedzani: (A tshi sumbedza u sa takala), No vuwa hani wee mushumisani?

Seani: N̄e ndo vuwa ndi vhudzisa inwi. Mulandu ni tshi nga mutakalo wo pfuluwa kha inwi?

Ni a

Sedzani: (A tshi mu dzhena hañwani) Ni tou nga ni mungome ni a ḥdivha.

Seani: Mulandu?

Sedzani: Ndi khou humbula nga hoyu muhaelo une wa pfi u ḥdo thoma nga riñe. Zwine nn̄e thi

khou zwi takalela.

Seani: Mulandu?

Sedzani: N̄e ndi na nyofho dza u ri muhaelo hoyu wo ḥda u ri khokhovhedza ni a ḥdivha. Ndi khou pfa ndi sa tsha ḥdihelwa nga mushumo, ndi vho humbula na u u litsha.

Seani: Zwenezwo ni songo vhuya na lala no zwi ita, u haelwa zwi ḥdo thusa inwi uri ni tshire. U shuma zwi thusa inwi na vhana na mashaka nga u vha tshirelala na u vha ḥthogomela. Zwino vhofholowani ri haelwe, hafhu hu si khou haelwa riñe fhedzi.

Sedzani: Ndi vho pfa ndo vhofholowa, no nthusa. Kha ri tende ri haelwe ri vhe tsumbo kha vhañwe.

Seani: Litshani ndi thome u thusa mulwadze ri ḥdo amba ri tshi tshaisa.

Sedzani: Zwavhuđi mushumisani.

(Vha a bva)

4.10 Riviyu/Tsenguluso

Riviyu ndi tshibveledzwa tshine tsha ḥana tshivhangalelwā tsho tetshelwaho/randelwaho na ndeme yatsho kha lushaka. Kha lushaka ulwu lwa tshibveledzwa hu nga senguluswa kana ha ḥathuvhiwa bugu, lwendo, ḥitambwa, zwifhaṭo, bada, mitambo, mitshino, modoro, vhurereli, muṭangano, kuambarele kwa muthu, mvelele, kuambele, kushumele na zwiñwe zwinzhi.

Tshivhumbeo tsha riviyu/tsenguluso

- **Thoho**
Afha hu ñwalwa ḥoho ya tshivhangalelwā tsho tetshelwaho uri hu itwe tsedzuluso nga hatsho.
 - **Mvulatswinga**
Afha ni ḥathuvha ḥoho ine ya khou rivuwiwa/sedzuluswa ngayo.
 - **Mutumbu**
Mafhungothangeli a ḥoho/tshivhangalelwā tshine tsha khou sedzuluswa.
 - **Manweledzo**
Hu ḥewa ḥalutshedzo pfufhi nga ha zwine zwa khou senguluswa/u ḥathuvhiwa.
 - **Makumedzwa**
U ḥetshedzwa ha ndila dzoṭhe dzo shumiswaho nga musedzulusi wa riviyu iyo. Muñwali u shumisa luambo lwa tshifhinga tsha zwino. Ḫivhaipfi i tea u vha i gobolaho,i sumbedzaho u ḥuṭuwedza/takadza musi hu tshi ḥathuvhiwa riviyu iyo.
 - **Magumo**
U nweledza mawanwa
1. **Thoho**
Afho tshikoloni ho farwa khetho dza u nanga khorombusi ya vhagudi. Inwi sa muñwaleli wa khorombusi iyo no humbelwa nga ḥohoyatshikolo uri ni ñwale riviyu nga ha khetho idzo.

Ñwalani riviyu ine na ḥo i ḥetshedza ḥohoyatshikolo uri vha ḫivhe nga ha khetho idzo.
 2. Afho shangoni ḥa hañu ho fhaṭwa mutshilinzhi wa mavhengele-tserekano. Vharangaphandā vha siviki ya vhupo ha hañu vho humbelwa inwi uri ni ñwale riviyu nga ha mavhengele-tserekano ayo.
Ñwalani riviyu ine na ḥo i ḥekedza vharangaphandā vha siviki ya vhupo ha hañu

3. Radioni ho vha na litambwa le la sia phungo nge la vha li sa takadzi zwone.
Nwalani riviyu ya litambwa ilo.

4. Ho vha na mutambo wa bola ya milenzhe we wa tambelwa afho tshitiediamu tshapo.
Mutambo uyo u kha di vha milomoni ya vhathu na namusi.

Nwalani riviyu nga mutambo uyo.

Thoho: Riviyu ya mutambo wa bola we wa sia bvumo lihulu nga nthani ha u takadza hawo.

Mvulatswinga: Riviyu ya mutambo wa bola wa thimu mbili dzapo.

Mutumbu: Riviyu ya mutambo wa bola ya milenzhe vhukati ha thimu ya Black Leopards na Tshakhuma tsha Madzivhandila we wa farelwa tshitiediamu tsha Thohoyandou nga la 3 Phando 2022.

Manweledzo: Mutambo uyo wo sia bvumo wa dovha wa takadza vhataleli naho thimu idzo vhuvhili hadzo dzo wa mafhuri.

Makumedzwa: Hu thathuvhiwa zwi tevhelaho:

- Nyimele na tshiimo tsha luvhande lwe lwa tambelwa khalwo.
- Matshimbidzele a mutambo nga vhomalugwane
- Vhudifari ha vhataleli
- Mutambo nga u angaredza

Magumo/manweledzo:

- Luvhande lwo vha lu kha maimo a nthesa
- Vhomalugwane vho tshimbidza mutambo nga ndila i sa solisei
- Vhudifari ha vhatambi ho vha ha maimo a nthesa
- Mutambo uyu wo takadza vhataleli naho dzo wa mafhuri
- Mutambo uyu wo ntakadza nga maanda ngauri wo sumbedza bola ya maimo a nthesa

4.11 EMEILI

Ndi ndila ya liphasi ya u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani ine ya ḥavhanya ine ya khou thivha tshikhala tsha u ḥwalwa ha marifhi ye ya vha i tshi itea kale. Emeili i rumelwa u bva kha khomphiyutha/thingothendeleki u ya kha inwe khomphiyutha/thingothendeleki nga thikhedzo ya tshileludzi tsha inthanethe.

TSHIVHUMBEO TSHA EMEILI

- Adiresi ya emeili ya muthu ane a khou rumela emeili (mutaladzi wa u thoma).
- Ni humbule u ḥwala adiresi ya emeili ya muṭanganedzi. Kanzhi i thoma nga dzina la u thoma kana tshifani, ha tevhela @, ha tevhela khamphani kana tshumelo ya muṇetshedzi wa emeili sa co. na khoudu ya shango, Afrika Tshipembe li shumisa, za Tsumbo: Maphirinr@gmail.com.za
- Arali ni tshi ṭoda u rumela muthu muthihi kana vhathu vha fhiraho muthihi, ni nga rumela/ u kopa nga u engedza diairesi kha tshibogisi tsha vhaiwe vhakopiwa. (cc)
- Kha emeili dza fomaļa ni nga rumelavho muhulwane wa khamphani lwa tshidzumbe kha tshibogisi tsha vhaiwe vhakopiwa vha tshidzumbe. (bcc)
- Tshibogisi tsha ṭoho tshi tendela u dzhenisa mutaladzi muthihi wa manweledzo a zwi re ngomu zwa emeili.
- Ni fanela u ḥwala mulaedza/ṭhanḍavhudzo ya emeili yaṇu nga vhuḍalo.
- Ni tea u ḥwala dzina laṇu magumoni a emeili tshifhinga tshoṭhe. Vhaiwe vhathu vha dzhenisa dzina la mushumo na dzinomboro dza luṭingo nga fhasi ha madzina avho.

ZWIĀLUSI ZWA EMEILI

- Ni nga thoma nga u ri ‘khonani’/ ‘Ndaa’ / ‘Aa’ musi ni tshi ḥwala mulaedza nga vhuḍalo
- Redzhisitara yaṇu i tea u tshimbilelana na ndivho ya emeili.
- Zwi vha inifomaļa musi ni tshi khou ḥwalela emeili khonani yaṇu
Emeili i vha fomaļa arali ni tshi khou ḥwalela mabindu/zwiñwe zwiimiswa zwiulwane/muvhuso/ khamphani.
- Kha marangaphanda aṇu ni ḥalutshedze ndivho ya u ḥwala haṇu emeili iyo. Ni songo ḥwala u ri ‘ndi vha ḥwalela iyi emeili ngauri... ḅwalani mafhungo ane a takadza musi ni tshi khou ḫivhadza ṭoho ya emeili yaṇu.
- Dziphara dzaṇu dzi tea u ḥwalwa nga ndila ya nyelelo yo lunzhedzanaho.
- Fhedzani Emeili yaṇu nga ndila ya u vala ho teaho. Sa:

Maipfi a u vala	Digirii ya fomalithi (Maimo a hune ya khou livhiswa hone)
Wavho a fhulufhedzeaho	Zwi fomała nga maanda
Ri vha tamela mashudu	Zwi fomała lwa u luvheledza
Ri vha tamela mashudu mavhuya	Zwi fomała lwa vhukonani
Wavho khonani	Vhukonani / tshishaka
Nga lufuno	Vhukonani / miṭa / vhushaka
Ńwana wavho/ khotsi aŋu	Muṭa
Nga lufuno lwanga lwoṭhe	U sengenedza lwa lufuno / muṭa

TSUMBO YA EMEILI

VHUBVO: musiwalonr@gmail. com

VHUYO: dambudzo@yahoo.ca.za

VHAŃWE VHAKOPIWA (vv): daumm@gmail.com, ndivhuwobb@gmail.com, ndout7@gmail.com

VHAŃWE VHAKOPIWA VHA TSHIDZUMBE (vvt): musundwaff@gmail.com

Fhongo: Nđivhadzo ya u ḥahisa ndivhuwo ya thambo yo itwaho awara dla fumi dzo fhiraho.

Ndaa/Aa

Ndi tama u vha ḥivhadza uri ndo takadzwa nga thambo ye nda i vhona awara dla fumi dzo fhiraho zwenezwino. Nga zwenezwo ndi vhona zwo tea vhukuma uri ndi tahise-vho dzanga ndivhuwo malugana na thambo iyo. Thambo iyo i tou tshimbilelana tshoṭhe na zwe nda gudela zwone ngei yunivesithi ya UNISA.

Na zwino ndi tshi khou amba ndi khou fhedzisa digirii ya vhuraru nga yunivesithi ya Venda kha buđo iļo la thekhinołodzhi. Ndi khou livhuwa nga maanda u rumelwa thambo iyo vhunga mmbwa i tshi poswa kurambo nga a i ḥiyhaho. Afha vhukuma ndi vhona vho ntonda zwiḥulu khathihi na u sumbedza uri vha a dzhiela nṭha ndalukano dzine nda vha nadzo.

Ndi vha fulufhedzisa u ḥo shela mulenzhe nga huhulu kha u ita ḥođisiso na u ḥisa mveledziso i sa athu u vhonwa kha ḥino la muno. Izwi zwi tou vha khagala uri vha tshi vhuya vha topavho na nne vho vha vho sedza vhudiimisela na dzangalelo ḥanga kha sia iļo.

Ndi ḥo dzulela u vha ńwalela ndi tshi itela u wana zwińwe zwidodombedzwa zwiswa zwa nga sokou bvelela henefha vhukati ha zwifhinga. Ndi khunyeledza nga u ri kha ri dzule ri tshi kwamana. Kha vha mmbale kha mutevhe wa vhathu vhane a vha nga vha shonisi na khathihi.

Wavho a fhulufhedzeaho
Musiwalo N. R

5. ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI

Vhulapfu ha zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani'
Tshivenđa LH 100-120 maipfi
Tshivenđa LeT 80-100 maipfi
Tshivenđa LeV 60-80 maipfi.

5.1 KHUNGEDZELO

Ndivho khulwane ya khungedzelo ndi u rengisa tshibveledzwa kana tshumelo. Yone kanzhi i wanala kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, u fana na thelevishini, radio, cinema, webusaithi kana milaedza i rumelwaho nga ɻingothendeleki.

Khungedzelo dzi a wanalavho dzo tou gandiswa sa fuļaya, phositara, biļibodo, magurannđa, magazini, n.z.

ZWIȚALUSI ZWA KHUNGEDZELO.

- U shumisa luambo lwa vhusiki u itela u kunga vhavhali, u shumisa figara dza muambo, phani na ɻoho dzi kungaho zwi tshi yelana kana u kwama tshibveledzwa/tshumelo
- Thounu i tea u vha yo fholaho/dzikaho hu u itela u luvhelela vhavhali vha nga vha vha tshi khou ḥoda u renga tshibveledzwa kana tshumelo.
- Ni lavhelelwa u sumbedza luafhulelo uri vhavhali vha pfe uri vho tou bukuča. Izwi zwi ita uri vha kombetshedzee u renga tshibveledzwa/tshumelo.
- Khungedzelo i tea u vha na mbonalo i kungaho. Hu shumiswe fonto dzi sa fani (khulwane na ɻukhu) u itela u kunga vhavhali.

Kha vha ḫe vha phase nga ɻaledzi
Mukonazwothe Combined School
Vhagudisi makone, mvelelo dza matħakheni
Miñwaha yothe u bva 2000 u swika zwino
Ri na sitadisi tsha nga matsheloni na nga masiari
Ri gudisa na nga Mugivhela
Ri wanala kka ċa Džhatsha
Kha vha ɻwalise vha vhaledze tshikhala
Ri wanala kha 015 516 7701 kana 082 222 3317
Pfunzo ndi luvhone

TSUMBO YA KHUNGEDZEO

5.2. FUŁAYA

Fułaya ndi zwibambiri zwo gandiswaho zwa siałari lithihi zwine khazwo ha vha ho itwa khungedzelo nga ha vhūłambo, tshumelo kana zwibveledzwa zwa thengiso. Fułaya dzi anzela u shumiswa nga vhoramabindu vhałuku vhane vha khou aluwa, vhunga zwa u dzi bveledza zwi sa tou ḫura nga maanda. Fułaya dzi fhambana na burotsha ngauri dzone dzi vha na siałari lithihi fhedzi, nahone a dzi vhi dzo khavhiswa kana u itwa na zwifanyiso na zwigąłhalu. Fułaya a dzi kombetshedzwi u bveledzwa nga mivhala-vhala yo fhambanaho, ngeno burotsha dzi tshi kombetshedza u nakiswa na u bveledzwa nga ndila i ḫuraho.

Ndivho ya fułaya ndi:

- U kunga
- U ḫułula dzangalelo
- U ḫea nđivho kana pfunzo
- U ḫułuwedza muthu u dzhia vhukando

Tsumbo ya fułaya

Vha a ḫoda mufuleli makone?

Mushovuwa a nga vha thusa

U na vhukoni na tshenzhemo.

Mushovuwa u na miňwaha wa 30 e kha mushumo wa u fulela na u rengisa mahatsi. Ri ḫega nnđu vha sokou mwemwela vha sa athu dzhena nga u tou i vhona fhedzi

Luafhulelo ndi 50% arali vha tshi khou fulelwa nnđu dza fumi u ya n̄tha

Ri shuma 24/7

Kha vha ri kwame kha

072 743 9990 arali vha tshi ḫodou

u wana manzhi

5.3 PHOSITARA

Iyi ndi ndivhadzo i no gandiswa kha bammbiri lihulu vhukuma line la vhea kana u pharwa fhethu ha nnyi na nnyi. Ndi khunguwedzo ine yo itwa nga ndila yo leluwaho ine ya shumisa maledere mahulu vhukuma a re kha mbonalo i fushaho a u takadza u itela u kunga maço a vhatu.

5.3.1 ZWIȚALUSI

- hu shumiswa luambo lu sa kondi u buletshedza/čalusa zwine vhavhali vha tea u zwi čivha nga ha tshibveledzwa/ tshumelo zwine zwa khou kunguwedzwa.
- hu shumiswe maleđere mahulwane vhukuma sa tħoho u itela u kunga vhavhali.

5.3.2 Tsumbo ya Positara

MITSHINO YA SIALALA

MUDAVHINI WA GARSIDE

Hu do vha ho tangana makačara na mitshino ya sialala (zwigombela, malende, tshikona, tshikhaba, tshifasi, musangwe n.z). Arali vha tshi tođa u dzudza mbilu yavho yo dala dakalo vha songo sala, Dzikhadzi u do vha tshinisa vhusiku hoħe...”

Fhethu: Mudavhini wa Garside kha la Khomele.

Datumu: 16 Fulwi 2021

Tshifhinga: 18:00 – u swika vhusikukati.

Mutengo wa u dzhena: R50 tħoho ya muthu.

Kha vha dzule vho vhaledza vhudzulo havho.

Vha nga ri kwama kha: 079 1014 224

5.4 MASIA NA NDAELA

Muhumbulo muhulwane wa ndaela ndi u ḫalutshedza uri tshithu tshi itiswa hani

Zwiṭalusi zwa ndeme zwa ndaela ndi zwi tevhelaho:

- Ndaela i ḫalutshedza uri tshithu tshi itwa hani hu tshi tevhelwa maga o fhambanaho.
 - Maipfi o ḥnewaho a kombetshedza muvhali uri a tevhele ndaela dzo ḥnekedzwaho u ita zwi no
 - khou ḫalutshedzwa
- Luambo lu tea u vha lwa fomala,
- Thounu i vhe yo dzikaho nahone i bvukululaho mafhungo a ndeme
- Dzudzanyani ndaela yaṇu nga ndila i tevhekanaho zwavhuđi ni tshi tevhela mutevhe wa dzimbuno

TSUMBO YA NDAELA

Ńwalani ndaela dzine na ḫo dzi tevhela musi ni tshi takusa tshiendedzi

- Vulani vothi ḫa tshiendedzi
- Vulani bonethe ni sedze uri mađi na oily zwi hone naa
- Dzulani murahu ha tshiđiraivelō tshaṇu
- Kokodzani biriki ya tshanda
- Kandani kiłatshi na biriki ni bvise tshiendedzi gereni
- Ni bhumise tshiendedzi tshaṇu
- No ḫi kanda kiłatshi na biriki džhenisani tshiendedzi tshaṇu kha gere ya u thoma
- Takusani mulenzhe wa kiłatshi nga zwiṭuku u swika mubvumo wa tshiendedzi tshaṇu u tshi shanduka mođoro waṇu wanga u ḫoda u dzima
- Litshedzani mulenzhe wa biriki nga zwiṭuku u swika mođoro waṇu u tshi sumbedza uri u khou ya phanda
- Ni tshimbile mithara ḫthanu ni sa athu u bvisa mulenzhe wa kiłatshi tshothe
- Mithara ḫthanu na dici tshimbila ni koneha u bvisa mulenzhe kha kiłatshi tshothe

MASIA

Masia a shumiswa musi hu tshi laedzwa muthu uri a nga swikisa hani uya fhethu hune a khou fanela u ya hone. Hu shuma limudi la ndaela. Mulaedza u tea u vha mupfufhi nahone u pfalaho. Kha hu shumiswe zwiimiswa zwihiwlwane zwi sa sudzuluwi u fana na zwifha \ddot{a} sa zwikolo, kereke, buroho n.z. Hu shumiswe uri kha tshamonde kana tshau \ddot{a} , tshipembe, vhubva \ddot{d} uvha, vhukovhela na devhula. Hu songo shumiswa n \ddot{a} tha kana fhasi kana thungo.

Tsumbo ya masia

N \ddot{a} ila ya tshikhau ya u bva Tshi \ddot{d} ongololwe u ya ha madzhisitira \ddot{a} , Mutale.

Musi ni tshi bva tshi \ddot{t} ishini ni \ddot{t} uwe no livha vhukovhela, ni \ddot{d} o fhira tshikolo tsha Robert Mbulungeni kha tshanda tshau \ddot{a} . Ni \ddot{d} o tshimbila khilomithara \ddot{t} hanu u swika ni tshi wana mafhande ane kha tshanda tshau \ddot{a} ni \ddot{d} o wana garatshi ya Engen. Farani gondo li livhaho devhula, ni \ddot{d} o tshimbila khilomithara n \ddot{a} na na vhona tshifha \ddot{a} tshihulu tshandani tshau \ddot{a} tshine getheni latsho ni \ddot{d} o wana vhalindi vha tsireledzo. Ndi henefho ha madzhisitira \ddot{a} .

5.5 DAYARI

Iyi ndi rekhodo ine muthu ene mu \ddot{n} e a \ddot{n} wala zwe zwa itea zwi mu kwamaho nga \ddot{d} uvha \ddot{l} ene \ddot{l} o kana tshi \ddot{n} we tshifhinga. Izwi zwi nga vha zwe a tshenzhela, mihumbulo kana vhu \ddot{d} ipfi, zwe a ita, u vhona na zwi \ddot{n} we.

Ndi nga \ddot{n} wala hani dayari?

- Humbulani uri ni khou ya u \ddot{n} wala nga mini
- \ddot{D} ivhudziseni mbudziso ni kone u \ddot{n} wala phindulo dzadzo
- Zwi rekhodeni ngomu kha nyolo ya tshivhumbeo tsha dayari, mihumbulo ya \ddot{n} i tea u lunzhedzana nahone i dzudzane
- Sumbedzani uri zwe na \ddot{n} wala zwo itea nga \ddot{d} uvha \ddot{l} ifhio na datumu ya hone
- Kha hu shumiswe vhuimo ha muthu wa u thoma

Tsumbo ya dayari

Tshikolo tsha ha \ddot{n} u tsho fara lwendo lwa ma \ddot{d} uvha ma \ddot{t} anu lwa u mona na Venda lo \ddot{t} he, he inwi na vha mu \ddot{n} we wa vhe vha fara lwendo lwonolwo. \ddot{N} walani dayari ni tshi sumbedza zwe na ita, vhona, humbula hu tshi katelwa na vhu \ddot{d} ipfi ha \ddot{n} u kha ayo ma \ddot{d} uvha ma \ddot{t} anu.

Mugivhela, 27 Luhuhi 2021

Ro takuwa Khomele nga awara ya rathi nga matsheloni ra livha Tshitandani, Makhado. Ro swika nga awara ya malo. Ro diphina nga u ya ḥanoni ḥa ḥwaha nga ḥwaha ḥa ha masipala ḫuvha ḥothe. Li tshi kovhela ro isa marambo mañweni hodelani ya Moutain View.

Swondaha, 28 Luhuhi 2021

Ro vuwa ra ḥamba ra wana vhuragane. Ra ya mavhengeleni ra mona-mona ra vho livha Tshipise. Ro swika hone nga awara ya vhufumi-mbili. Ro fhedza ḫuvha ḥothe ri heneffo, ra sia khofhe heneffo hodelani.

Musumbuluwo, 01 Ḥafamuhwe 2021

Ro lenga u vuwa nge ra edela u lenga ri tshi khou ḫiphiṇa nga u bambela na u tshina. Ro no ḫilugisa ra livha Phiphidi mahovhohovhoni ra swika nga awara ya u thoma. Ro no vhona mahovhohovho ra livha Tshatshingo . Ro edela heneffo

Ľavhuvhili, 02 Ḥafamuhwe 2021

Ro ri u vuwa ri sa vhuye ra ima ima, u fhedza u ḥamba ra livha Mapungubwe, afho ro swika nga awara ya vhuvhili masiari. Ro ḥwa heneffo. Ra ḫiphina ḫuvha ḥothe ri tshi guda nga ha ḫivhazwakale yashu. Ra sia khofhe heneffo.

Ľavhuraru, 03 Ḥafamuhwe 2021

Ilo lo vha ḥone ḫuvha ḥa u huma ra livha Khomele ḥa manaka-u -da u huma ndi mitsutsu. Ro swika nga lufhimavhaeni. Llwendo ulu lwo ntakadza vhukuma, ndo tenda uri wa sa tshimbila u ḫo mala khaladzi.

5.6 GARAȚA YA THAMBO

Itshi ndi tshibveledwza tsha vhudavhidzani tshine muñwali a tshi shumisa u pfukisa milaedza nga u ramba vhathu vhane vha fanela u vha hone vhuṭamboni/munyanyani/tshimimani/bephani/ mitamboni na huñwevho. Nga tshibveledzwa itshi muñwali a nga pfukisa milaedza ya u fhululedza zwo iteaho / bveledzwaho / u tamela mashudu kha zwo swikelelwaho vhutshiloni / u ḥea ḥuṭhuwedzo muthu kha zwiñwe zwine a khou ita /shuma, u ramba vhathu, u tsivhudza / humbudza vhathu nga ha mishumo ya vhuṭhogwa na kha zwiñwe zwinzhi zwa u ḫala. Muñwali a nga ḫama garaṭa yawe nga zwifanyiso / nyolo / maluvha na u shumisa miñwe mivhala i kungaho maṭo a muvhoni. Zwiñwe zwi lavhelelwaho kha garaṭa ya thambo ndi:

- Thoho ya garaṭa
- Marangaphanda
- Datumu
- Tshifhinga
- Fhethu
- Mulaedza
- Kuambarele/Maambarele.
- Zwifanyiso na zwiñwevho
- Magumo.

RSVP (vha humbelwa u fhindulwa)

MBUDZISO YA GARAȚA YA THAMBO

Mukomana wañu u khou ḫo vha na munyanya muhulu wa u takalela ḫuvha lawe. Saizwi o ḫalelwa nga mishumo minzhi ya u dzudzanyela ḫuvha o humbelwa inwi uri ni ñwale garaṭa ya thambo, ine ya ḫo shuma u ramba vhueni hune ha ḫo tea u vha hone vhuṭamboni uho. Ñwalani garaṭa ya thambo ine khayo na ḫo ramba vhathu vha re kha mutevhe we a ni ḫekedza wone.

TSUMBO YA GARĀTA YA THAMBO

Vhubvo: Davhula Thendo

Vhuyo: Phetho Dau

Marangaphanda: Vha khou rambiwa u vha hone vhuṭamboni ha munyanya wa mabebo une zwidodombedzwa zwa hone ndi zwi tevhelaho:

Datumu: Lambamai 2021

Tshifhinga: 8H00 Maṭavhelo.

Fhethu: Muđini wa Vho-Davhula NR

Mulaedza: Ndi a fulufhela thambo iyi i ḋo vha wana vhe kha mutakalo wavhuđi. Ndi dzhia tshifhinga itshi u vha ḋivhadza uri vha khou rambiwa u vha hone munyanyani wa u takalela ḫuvha ḥa mabebo a Muvhofhololi Davhula. U ḫa havho zwi ḋo vha zwithu zwa ndeme vhunga vhone vha tshi dzhiwa vhe muthu wa ndeme muṭani uyu.

Kuambarele: Vha khou lavhelelwa u ḫa vho ambara hemmbe tshena na vhurukhu/tshikete tshitswu.

Magumo: U ḫa havho zwi ḋo takadza muṭa woṭhe.

RSVP: Vha humbelwa u fhindula arali vha tshi ḋo kona u vha hone.

5.7 BUROTSHA

Itshi ndi tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshine khatsho muñwali u ñwala a tshi itela u anđadza / tsivhudza nga ha vhubindudzi, vhupo, mitambo, bepha na zwiñwevho. Burotsha i nga petwa ya ñetshedzwa vhathu uri vha vhone vhubindudzi kana zwiñanwa zwine zwa khou vhambadzwa ngomu hayo. Zwiñwe zwine zwa lavhelelwa kha burotsha ndi:

- Thoho
- Marangaphanda
- Mutumbu / Mulaedza
- Magumo
- Zwiñwe zwiteñwa zwi ngaho sa zwifanyiso na zwiñwevho.

MBUDZISO YA BUROTSHA

Kha vhupo ha hañu hu na bannga ntswa ine ya khou vula. Inwi sa muthu a re kha Gireidi ya 12, vhalanguli vha bannga iyo vho ni humbelu uri vha dzudzanyelwe burotsha ine khayo na ðo vha ni tshi khou anđadza bannga iyo. Ñwalani burotsha i ñeaho ñhandavhudzo ya bannga iyo.

BANNGA YA PFADZANI I KHOU VULA MAHOLONI

Tshifhefho tsho vhuya na mphwe dzatsho vhunga zwino nga tshifhinga tsha Vhuñambo ha Paseka, bannga ine ya ðo vhidzwa nga dzina li no pfi Pfadzani i khou ðo vula kha la Maholoni. Vhuñambo ha Paseka hu ðo lelutshela tshitshavha vhunga masheleni vhathu vha tshi ðo a vhulunga na u a wanela tsini.

Thambulo ya vhadzulapo vha Maholoni yo swika nñevheni dza vhalanguli vha bannga. Vhadzulapo vho vha vha tshi khou tambula nga u ñanga nyendo ndapfu-ndapfu dza u ya dzidoroboni u vhulunga na u ñusa masheleni avho. Bannga iyi i ñivhelwa nyingapfuma dzine dza tou kokovha fhasi- fhasi, ngauralo vhathu vha ðo sala vhe na masheleni manzhi o vhulungeaho zwikwamani zwavho. Tshumelo dzoñthe dzi ðo vha dzo vhuya nga nñalo.

Duvha la u vula ndi: 28 ñafamuhwe 2021

Tshifhinga tsha u vula ndi: 9H00 mañavhelo, ra konaha u vala nga 15H30 mathabama.

Hu na zwine vha ñoda u ñivha vha nga ri kwama kha 072 353 3535.

5.8 MULAEDZA MUPFUFHI NGA LUTINGOTHENDELEKI.

Thalutshedzo: Mulaedza mupfufhi nga lutingothendelek ndi tshumelo ya u davhidzana nga u rumelana milaedza i songo lapfesaho. Nga kha tshumelo iyi hu vha na u kovhekana mafhungo/milaedza hu tshi shumiswa zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi nga ho sa khomphuyutha na lutingothendeleki lwa maimo.

TSHIVHUMBEO TSHA MULAEDZA WA LUTINGOTHENDELEKI

Musi muthu a tshi rumela milaedza zwi tevhelaho zwi ḋo bvelela/vhonala:

- Dzina kana nomboro dza ane a ḋo ṭanganedza milaedza dzi ḋo bvelela dzi tshi tou vha ntha-ntha kha tshikirini.
- Milaedza wo thaiphiwaho
- Phindulo ya muṭangedzi na yonevho i ḋo bvelela/vhonala nga fhasi ha milaedza wo rumelwaho arali ho vha na u fhindulwa na zwenezwo.
- Datumu na tshifhinga tshe zwa ṭanganedzwa zwi ḋo vhonala.

Musi muthu a tshi ṭanganedza milaedza, zwi tevhelaho zwi ḋo bvelela/vhonala:

- Dzina kana nomboro dza ane a ḋo ṭanganedza milaedza dzi ḋo bvelela dzi tshi tou vha ntha-ntha kha tshikirini.
- Milaedza wo ḥwalwaho
- Datumu na tshifhinga tshe zwa rumelwa.

Mbonalo/Zwiṭalusi

- Luambo lu nga vha lwa fomaḥa kana lwa inifomaḥa zwi tshi ya nga nyimele.
- U ri u ḥwalwa u kha tshifhinga tshifhio zwi bva kha nyimele.
- Milaedza u fanela u vha khagala nahone u mu mupfufhi vhukuma.
- Hu shumiswa dziabrvesheni, dziaḥifabethe, dzinomboro, dzipfalandoḥthe na tsiedzaipfi arali hu tshi khou ḥwalwa milaedza wa inifomaḥa FHEDZI.

Tsumbo ya milaedza wa inifomaḥa nga lutingothendeleki. (SMS)

Muz

Ndi tma u ri tngane mtshelo nga vho 9. Zwa rlo ri ḋo dzulela tngana 24 7.

PFESESANI/DZHIELANI NZHELE HEZWI:

- Luambo lwa fomała lu tea u shumiswa musi hu tshi ነwaliwa mulingo fhedzi.
- Sa tshibveledzwa tshipfufhi ni ዕ do lavhelelwa u ነwala maipfi a u bva kha a 80 u ya kha a 100.
- Ni songo vhumisa dziabrivesheni, dzialifabethe, dzinomboro na pfalandothe musi ni tshi ነwala mulaedza wa fomała.

Tsumbo ya mulaedza wa fomała nga lutingoθendeleki.

Muzwala

Ndi tama uri ri ታangane matshelo vhukati ha awara ya 5 na ya 6 uri ri fare nyambedzano nga ha tshifhinga tshashu tsha u guda. Ndi khou tou humbela uri ni ፈ de na vhaiñwe vhagudiswa ngauri zwi ዕ do ri thusa nga maända arali ha nga vha hu na vhatu vhanzhi vhane vha ዕ do vha vho ዕ da. Ri ዕ እnewa thikhedzo nga vhadededzi vhashu na vhaiñwe vhagudiswa vhakale vho phasaho zwavhuđi nwaha wo fhelaho vhane zwino vha khou guda kha zwiimiswa zwa pfunzo dza n̄tha. Hezwi zwi tea uri ታtuwedza uri ri shume zwavhuđi kha ngudo dzashu.

5. RUBRIKI

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

Khritheria	Zwa n̑thesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona	
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (Zwo iwalihaho na mihumbulo) Nzudzano ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhieila nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. MARAGA 30	Maimo a nt̑ha	28–30 -Mihumbul li gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphand̑a, mutumbu na magumo/mupendelo.	22–24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na ḥoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphand̑a, mutumbu na magumo/mupendelo.	16–18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphand̑a, mutumbu na magumo/mupendelo.	10–12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṇe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzano na u lunzhedzana zwo teaho.	4–6 -Phindulo yo polikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo ḥangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
	Maimo a fhasi	25–27 -Ndi zwa n̑thesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe -Mihumbulo yo vibvaya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphand̑a,	19–21 -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphand̑a, mutumbu na magumo/mupendelo.	13–15 -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzeṭudze huṇwe vhu khakhisaho muṭoḍo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṇwe u fusha ha nzudzano na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphand̑a,	7–9 -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzano na ndunzhendunzhe zwo teaho.	0–3 -A hu na ndingedzo ya u fhindula ḥoho/mbudziso. -U polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana.

	mutumbu na magumo/mupendelo.		mutumbu na magumo/mupendelo.	
--	------------------------------	--	------------------------------	--

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50]

(i ya phanda)

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili thone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA Thouni, redzhistora na ɖivhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleṭo MARAGA 15	14–15 -Thouni, redzhistora, tshitaila na ɖivhaipfi zwo tea tshoṭhetshothe ndivho, vha ḥanganedzaho mafhuno na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifhulufeli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleṭo -Lwo lundwa nga tshikili tsha matħakħethħakheni.	11–12 -Thouni, redzhistora, tshitaila ɖivhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha ḥanganedzaho mafhuno na nyimele -Luambo lu a ḥokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhukhakhi ha girama na mupeleṭo -Lwo lundwa tshidele vhukuma.	8–9 -Thouni, redzhistora, tshitaila ɖivhaipfi zwo tea ndivho, vha ḥanganedzaho mafhuno na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza ḥalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u ḥama/khavħisa zwi re ngomu.	5–6 -Thouni, redzhistora, tshitaila ɖivhaipfi zwo tea zwitku ndivho, vha ḥanganedzaho mafhuno na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea. -ɖivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.	0–3 -Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistora, tshitaila ɖivhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha ḥanganedzaho mafhuno na nyimele -U hoṭefħala ha ɖivhaipfi zwo anzesha lune u pfala ha mafhuno zwa si tsha konadzea na khathihhi/ zwa vho kondà vhukuma.
	13 -Luambo ndi lwa nthha vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni	10 -Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho	7 -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ɖi vha na vhutudżetudze -Huñwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u	4 -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwitku zwi sumbedzaho muvangkano wa mafhuno/mitaladzi	

	<p>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleṭo</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mat̄hakheni.</p>	<p>-Vhukhakhi vhuṭuku ha girama na mupeleṭo</p> <p>-Zwo lundwa tshidele vhukuma.</p>	<p>dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.</p>	<p>-diḥhaipfi yo hoṭefhala lwa tshoṭhe.</p>	
--	---	--	--	---	--

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ḦOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50] (i ya phand̄a)

Khritheria	Zwa nt̄hesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO	5	4	3	2	0-1
Zwiṭalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhundo/mitaladzi MARAGA: 5	<p>-Kubveledzele kwa ṭhoho kwa nt̄hesa</p> <p>-Vhudodombedzi ha mat̄hakheṭhakheni</p> <p>-Mafhundo/Mitaladzi, phara zwo fhaṭwa na u lundwa lwa nt̄hesa tshoṭhetshoṭhe.</p>	<p>-Kubveledzele kwa ṭhoho kwo lunzhedzanaho</p> <p>-Vhudodombedzi ha ṭhoho hu pfadzaho</p> <p>-Mafhundo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.</p>	<p>-Kubveledzele kwa ṭhoho na vhudodombedzi zwo tea</p> <p>-Mafhundo/Mitaladzi, phara zwo fhaṭwa lu fushaho</p> <p>-Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.</p>	<p>-Dziñwe mbuno ndi dzi pfadzaho</p> <p>-Mafhundo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi</p> <p>-Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi.</p>	<p>-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho</p> <p>-Mafhundo/Mitaladzi na phara zwo ḫala vhukhakhi</p> <p>-Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.</p>

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	13–15	10–12	7–9	4–6	0–3
Zwo ḥwaliwaho na mihumbulu Nzudzanyo ya miumbulu na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele Phindulo na miumbulu Nzudzanyo ya miumbulu na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na tshivhumbeo/milayo na nyimele.	-Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhūṭali, yo vhibvalo -Ndīvho yo ṭandavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuṇwalele kwo tou fombe kha sia ḥone -Zwi re ngomu na miumbulu zwo lunzhedzana -Zwo ṭandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ḥohoh -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	-Phindulo ndi yavhuđi vhukuma, i bvukululaho ndīvho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhūṭala/sia ḥone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na miumbulu zwo ḫi lunzhedzana -Zwo ṭandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ḥohoh -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhūṭuku.	-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndīvho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhūṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonalaho -Zwi re ngomu na miumbulu zwo ḫi lunzhedzana -Zwińwe zwidodombedzwa zwi tikedza ḥohoh -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.	-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndīvhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huñe hu vhonalaho naho o fara vhūṭala -Zwi re ngomu na miumbulu a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ḥohoh -Hu na u shaedza hu vhonalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -ṭahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	
MARAGA 15	9–10	7–8	5–6	3–4	0–2
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA	9–10	7–8	5–6	3–4	0–2
Thouni, redzhiṣṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muñwalo na mupeleṭo.	-Thouni, redzhiṣṭara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhaṭwa tshidele -A hu na vhukhakhi.	-Thouni, redzhiṣṭara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhaṭwa zwavhuđi -ḍivhaipfi ndi yavhuđi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi.	-Thouni, redzhiṣṭara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele -Hu na huñe vhukhakhi ha girama -Ḍivhaipfi i a fusha/ linganelo -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi ḫalutshedzo.	-Thouni, redzhiṣṭara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi sa ananīho na ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Ḍivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea.	-Thouni, redzhiṣṭara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi sa ananīho na ndivho, vha ṭanganedzaho mafhuno na nyimele -Zwo ḫala vhukhakhi nahone zwo ṭanganana -Ḍivhaipfi a i tei ndivho na khathihi -Thalutshedzo yo hoṭefhala tshoṭhe.
MARAGA 10					

MARAGANYANGAREDZI

22-25

17-20

12-15

7-10

0-5

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ŢOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50]**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU & VHUPULANI (Zwo ñwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele.	Maimo a nthā	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
MARAGA 30		-Mihumbulo i gobolaho/ṭokonyaho i sa vhambedzwi/ lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i ḥokonyaho nahone yo vibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi kate lava marangaphanḍa, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṭhe na ḥoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi kate lava marangaphanḍa, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi kate lava marangaphanḍa, mutumbu na magumo/mupendelo.	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhuṭili, nahone i si na vhusiki ha muṇe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho.	-Phindulo yo polikaho tshoṭhe -Mihumbulo yo ḥanganaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dohololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
	Maimo a fhasi	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3

	<p>-Ndi zwa n̄thesa, fhedzi zwe ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe</p> <p>-Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali</p> <p>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katedwa marangaphanđa, mutumbu na magumo/mupendelo .</p>	<p>-Zwo lundwa tshidele</p> <p>-Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho</p> <p>-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuđi, hu tshi katedwa marangaphanđa, mutumbu na magumo/mupendelo .</p>	<p>-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzeṭudze huwiwe vhu khakhisaho muṭodo</p> <p>-Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea</p> <p>-Hu na huńwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katedwa marangaphanđa, mutumbu na magumo/mupendelo.</p>	<p>-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo</p> <p>-Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḡađisa</p> <p>-U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwe teaho.</p>	<p>-A hu na ndingedzo ya u fhindula ḡhoho/mbudziso</p> <p>-U polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe</p> <p>-A zwi na sia nahone zwe whilingana.</p>
--	--	--	---	--	--

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA

[MARAGA 50] (i ya phanda)

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili thone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	Maimo a nthha	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
Thouni, redzhisṭara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele		-Thouni, redzhisṭara, tshitaila na ḫivhaipfi zwo tea tshoṭhetshothe ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele	-Thouni, redzhisṭara, tshitaila ḫivhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele	-Thouni, redzhisṭara, tshitaila ḫivhaipfi zwo tea ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele	-Thouni, redzhisṭara, tshitaila ḫivhaipfi zwo tea zwitku ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisṭara, tshitaila ḫivhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha ṭanganedzaho mafhungo na nyimele
Munanguludzo wa maipfi	Maimo a nthha	-Luambo ndi lwa vhudifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshoṭhe	-Luambo lu a ḥokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho	-U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza ḫalutshedzo	-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi	-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi
Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u		-Lu a gobola nahone	-Hunzhi a hu na vhukhakhi ha girama	-Thouni yo tea	-Thouni na kushumisele kwone	-U hoṭefhala ha ḫivhaipfi zwo anzesu lune u pfala

vhala, girama, mupeleto MARAGA 15	<p>Iwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhetakheni.</p>	<p>na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa tshidele vhukuma.</p>	<p>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisza zwi re ngomu.</p>	<p>kwa maipfi a zwo ngo tea</p> <p>-divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.</p>	<p>ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma.</p>
Maimo a fhasi	<p>13</p> <p>-Luambo ndi lwa nthia vhukuma</p> <p>-Lu a gobola nahone Iwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.</p>	<p>10</p> <p>-Luambo lu a kunga na u nyanyula</p> <p>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho</p> <p>-Vhukhakhi vhułuku ha girama na mupeleto</p> <p>-Zwo lundwa tshidele vhukuma.</p>	<p>7</p> <p>-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhułudzetudze</p> <p>-Huñwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.</p>	<p>4</p> <p>-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona</p> <p>-A hu na kana hu tou vha na zwiłukułuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi</p> <p>-divhaipfi yo hołefhala lwa tshothe.</p>	

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO	5	4	3	2	0-1
Zwiyalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitaladzi MARAGA: 5	-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha matkhakhetkheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhaṭwa na u lundwa lwa nthesa tshoṭhetshoṭhe.	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhaṭwa lu fushaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho/tendiseaho.	-Dziñwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo ḍala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
MARAGANYANGAREDZ I	43-50	33-40	23-30	13-20	0-10

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U ȚOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khritheria	Zwa n̄thesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15–18	11–14	8–10	5–7	0–4
Zwo ńwaliwaho na mihumbulo	-Phindulo ndi ya mat̄hakheṭhakhen i, i sa vhambedzwi	-Phindulo ndi yavhuđi vhukuma, i bvukululaho	-Phindulo ndi i fushaho/linganelah o vhukuma, i bvukululaho	-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho	-Phindulo i sumbedza u shaya n̄divho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa
Nzudzanyo ya miumbulo na vhupulani	-Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho	n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa	n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa	n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa	-thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane
U dzhieła nzhele n̄divho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele	-N̄divho yo ḥandavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa	-O fara vhuṭala/sia lone - A hu na u polika	-Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonalah	-Hu na u polika huiwe hu vhonalah naho o fara vhuṭala	-A hu na u farana ha zwi re ngomu na miumbulo
Phindulo na miumbulo	-Kuńwalele kwo tou fombe kha sia lone	-Zwi re ngomu na miumbulo zwo lunzhedzana	-Zwi re ngomu na miumbulo zwo ḥi lunzhedzana	-Zwi re ngomu na miumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini	-
Nzudzanyo ya miumbulo na vhupulani	-	-	-	-	Zwidodombedzw a zwiṭukułku
U dzhieła nzhele n̄divho, vha ḥanganedzaho	-Zwi re ngomu na	-	-	-	-

<p>mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.</p> <p>MARAGA 18</p>	<p>mihumbulo zwo lunzhedzana</p> <p>-Zwo ḥandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedza zwothe zwi tikedza thoho</p> <p>-Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.</p>	<p>-Zwo</p> <p>ḥandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedza zwothe zwi tikedza thoho</p> <p>-Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku.</p>	<p>-Zwiñwe zwidodombedza zwi tikedza thoho</p> <p>-Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku.</p>	<p>- Zwidodombedza zwi tikedza thoho</p> <p>-Hu na u shaedza hu vhonalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo</p> <p>-ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.</p>	<p>zwi tikedza thoho</p> <p>-A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.</p>
<p>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA</p> <p>Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele</p> <p>Munanguludzo wa maipfi</p> <p>Zwiga zwa muñwalo na</p>	<p>10–12</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakheṭhakhen i ndivho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele</p>	<p>8–9</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho</p> <p>tshothe ndivho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele</p>	<p>6–7</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele</p> <p>-Hu na huñwe</p>	<p>4–5</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele</p> <p>-Girama yo</p>	<p>0–3</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ḫivhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha ḥanganedzaho mafhungo na nyimele</p> <p>-Zwo ḫala</p>

mupeleṭo MARAGA 12	-Girama ndi yoneyone nahone yo fhaṭwa tshidele -A hu na vhukhakhi.	-Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhaṭwa zwavhuđi -đivhaipfi ndi yavhuđi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi.	vhukhakhi ha girama -đivhaipfi i a fusha/linganelia -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi ḥhalutshedzo.	shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -đivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea.	vhukhakhi nahone zwo ḥanganana -đivhaipfi a i tei ndivho na khathihi -Thalutshedzo yo hoṭefhala tshoṭhe.
MARAGANYANGARED ZI	25–30	19–23	14–17	9–12	0–7

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U ṬOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili thone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VIHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	10–12	8–9	6–7	4–5	0–3
Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele MARAGA 12	<p>-Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi</p> <p>-Mihumbulo ya vhułali, yo vhibvaho</p> <p>-Nđivho yo ḥandavhuwaho tshołhe ya zwiłalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa</p> <p>-Kuñwalele kwo tou fombe kha sia lone</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana</p> <p>-Zwo ḥandavhudzwa lwa tshołhe, zwidodombedzwa zwołhe zwi tikedza ḥoho</p> <p>-Tshivhumbeo ndi tshonethone tsho teaho tshibveledzwa.</p>	<p>-Phindulo ndi yavhułi vhukuma, i bvukululaho nđivho yo diaho ya zwiłalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa</p> <p>-O fara vhułala/sia lone</p> <p>-A hu na u polika</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḥi lunzhedzana</p> <p>-Zwo ḥandavhudzwa lwa tshołhe, zwidodombedzwa zwołhe zwi tikedza ḥoho</p> <p>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhułakhi vhułuku.</p>	<p>-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho nđivho yo diaho ya zwiłalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa</p> <p>-Ho ngo tou fara vhułala hone tshołhe lini – hu na u polika huñwe hu vhonalah</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḥi lunzhedzana</p> <p>-Zwiñwe zwidodombedzwa zwi tikedza ḥoho</p> <p>-Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hutuku.</p>	<p>-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho nđivhonyana ya zwiłalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa</p> <p>-Hu na u polika huñwe hu vhonalah naho o fara vhułala</p> <p>-Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshołhe lini</p> <p>-Zwidodombedzwa zwiłuku zwi tikedza ḥoho</p> <p>-Hu na u shaedza hu vhonalah ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo</p> <p>-Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.</p>	<p>-Phindulo i sumbedza u shaya nđivho ya zwiłalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa</p> <p>-Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane</p> <p>-A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo</p> <p>-</p> <p>Zwidodombedzwa zwiłuku zwi tikedza ḥoho</p> <p>-A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha</p>

					tshibveledzwa.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA	7–8	5–6	4	3	0–2
Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muñwalo na mupeleto MARAGA 8	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ðivhaipfi, ndi zwi teaho lwa mat̄hakheñhakheni ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele</p> <p>-Girama ndi yoneyone nahone yo fhañwa tshidele</p> <p>-A hu na vhukhakhi.</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ðivhaipfi, ndi zwi teaho tshoñhe ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele</p> <p>-Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhañwa zwavhud̄i</p> <p>-ðivhaipfi ndi yavhud̄i vhukuma</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi .</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ðivhaipfi, ndi zwi teaho tshoñhe ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele</p> <p>-Hu na huñwe vhukhakhi ha girama</p> <p>-ðivhaipfi i a fusha/linganelia</p> <p>-Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi ñhalutshedzo.</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ðivhaipfi, ndi zwi teaho zwiñuku ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele</p> <p>-Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho</p> <p>-ðivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma</p> <p>-Ñhalutshedzo yo thithisea.</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na ðivhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha t̄anganedzaho mafhongo na nyimele</p> <p>-Zwo ñala vhukhakhi nahone zwe t̄anganana</p> <p>-ðivhaipfi a i tei ndivho na khathihi</p> <p>-Ñhalutshedzo yo hoñefhala tshoñhe.</p>
MARAGANYANGARE DZI	17–20	13–15	10–11	7–8	0–5

Acknowledgements

The Department of Basic Education (DBE) gratefully acknowledges the following officials for giving up their valuable time and families, and for contributing their knowledge and expertise to develop this creative writing resource for the children of our country, under very stringent conditions of COVID-19.

Writers:

Mamatseane Małodzi

Maphiri Ndivhuwo Robert

Musinyali A Stanely

Nedzharača Rudzani Julia

Nemukula Livhuwani Elliot

Pholi Tshifhumulo Nelson

Sithi Pandelani E.

DBE Subject Specialist: Mfana E. Phonela

The development of the Study Guide was managed and coordinated by Ms Cheryl

Weston and Dr Sandy Malapile.



ISBN : 978-1-4315-3483-8

High Enrolment Self Study Guide Series

This publication is not for sale.

© Copyright Department of Basic Education

www.education.gov.za | Call Centre 0800 202 993



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA